

ETH DIARI

Deth 22 de deseme 1998
ath 7 de gèr 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 300 pessetes

2 au EDICION
numerò especiau
inauguración

SOMARI

- pagina 2.- Agenda/Esvagaments
p 3.- Solidaritat damb Centreamerica.
p 5.- Publicacions hètes en Aran.
p 6, 7, 8 e 9.- Originaus de Nadau: Fau-
re, Moro, Boya, Caubet, Marín.
p 10.- Educacion/libres.
p 11.- Article deth President deth Comi-
tè des Regions d'Euròpa.
p 12 e 13.- Salutacions: Pujol, Reventos,
Barrera, Alsius, Sans e Roquet. /
Editoriau.
p 15.- Taula Redona sus eth torisme /
Concurs de Nadau.
p 17.- Article Tinent dera Guàrdia Civil.
p 19.- Ròda de premsa dera oposicion. /
Articles Serrano e Vidal.
p 21.- Espòrts/Joenessa/Enigmistica/
Solucions as esvagaments. / Arti-
cle Riu .
Era darrèra.- Archiu istoric: Doctor
Colomines / Cercam mascota.



EDITORIAU

Pacte nacionau entà
un diari en aranés

Era ora dera vertat qu'eí arribada. ETH DIARI ei dejà prèst entà començar era prumèra etapa com a publicacion diària. Mos manque de tot, mès que ja auem uns míns entà assomir ua premsa escrita profesionau publicada en Aran e, çò qu'eí mès important, pensada entà servir informatiuament as ciutadans e ciutadanes que viuen ena Val. An passat 76 dies des de qu'eth dia dera Hèira de Vielha apareishec eth numerò zèro d'ETH DIARI, e des d'alavetz s'an produsit desparièrs e diuèrsi eveniments ath torn dera nòsta petita publicacion.

(contunh ena plana 10)



BONES HÈSTES

a compdar deth 8 de gèr de 1999
poderatz crompar **ETH DIARI** cada dia*

*en totes es libreries-quiòsc deth país e en d'autas botigues de prestigi.

CLAM DE SOLIDARITAT ENTÀ CENTREAMERICA

Un public, plen de mainadèra, participèc damb entossiasme tath festivau en solidaritat ERA VAL D'ARAN DAMB CENTREAMERICA celebrat en cine de Vielha e organisat per ETH DIARI.

Redaccion
Vielha

Un plan variat programa, presentat pera senhora dera ràdio Elisa Escala, se desvolopèc enes lèu tres ores d'espectacle culturau qu'eth dissabte 19 de deseme, se celebrà ena sala municipau deth cine de Vielha. Er objectiu ère, prumèr de tot, seguir rebremant, maugrat que ja hège uns dies, eth drama centreamerican, eth segon punt ère hèr ua recuelhuda voluntària de sòs entàs Organisacions no-Governamentaus que trabalen ena nòsta zòna e que se dediquen ara ajuda umanitària damb Latinoamerica.

En festivau i agueren actuacions de tota classe e d'estils: des de lectures escenificades de condes e narracions, enquia recitat de poèmes, interpretacions de cançons coraus, passant pes grops de dança e pera interpretacions de cantaautors d'ua ampla trajectòria professional. Mès de cent personnes passèrent per escenari entà dar çò de melhor deth sòn art e dera sua generosa solidaritat.

En aguest acte passèrent causes qu'èren primícies ena Val coma per exemple que toti es grops de dança aranesi baràssen amassa en escenari. Eth balh, Eth Cadrilh, unic per Centreamerica dus representants d'Es Sautarèths de Bossòst, Es Corbilhuërs de Les, Era Còlha de Santa Maria de Mijaran, Es Fradins de Vielha e es naui Es Gripets de Naut Aran, mès en realitat çò que s'amassèc ei tota ua tradicion exercida damb illusion e aufèrta coma mòstra de solidaritat. Es estandars des corròps de dança dejós der ample panèu

damb eth lèma deth festivau, installat en ridèu deth hons der escenari, mostraue tot un estil de cultura popular arraïtada ara nòsta tèrra e que hège d'ambaishadora en clam de solidaritat per Centreamerica.

Pepita Caubet -tota ua senhora- auferic es sòns poèmes e es sues narracions. Rosèr Faure, Paco Boya e Pilar Moro mos amenisèren damb tèxti originaus qu'auien hèt entad aguest numerò d'inauguracion d'ETH DIARI -e que traparatz enes huelhes de laguens-. Eth conde de Rosèr Faure le liegeren d'ua faiçon corau damb d'auti amics, eth de Paco pera sua hemna Manuela e eth de Pilar pera ua vibranta Elisa.

Estils diferents de cantar, enquia bèra cançón igual en repertòri, Es Corbilhuërs e es mainades deth Taller de música dera alègra e pedagòga Maite mos rebrembèren que ja ère Nadau. Ath delà cau híger es alumnes dera escòla d'Escunhau qu'amièren ara nòsta cantaira Lúcia Mas, mos alegrèren era sala e era participacion tanben mos rebrembèc tot un estil de pedagogia musicau que coma er esturment deth Taller e des cantaires de Les ei fresca e autentica.

Lúcia explendida, damb ua cançón *a capella* e a plen paumon, qu'artènhec un respectuós silenci dera sala en tot cantaue e un bon aplaudiment. E entà acabar Jan deth grop de Nadau que solet, damb era acordion, mos hèc a rebrembar es nòstres arraïtz occitanes e en molti moments mos metec era pèth de garia, en tot mos convidaua ara jòia mès populara entàs besonhs de Centreamerica. ■



ES SÒS

Ei totauments licit qu'eth ciutadan que hè un donatiu per ua causa de solidaritat volgue saber que se'n haràn des sòs.

Aguest festivau planificèc uns compdes clars dera següenta faiçon: se crudèc ua entrada de cent pessetes explicant qu'èren entà curbir es inevitables despenes dera organizacion. Se veneren ues 146 entrades. Es qu'actuèren non auien de pagar, encara que beth un ac hec. Ena sala, enes moments de mès public, i agueren ues 250 personnes.

S'amanic ua caisha precintada peth Notari dera Val: *era caisha magica dera solidaritat*, ena quau se recuelheren, dempùs de hèr es compdes redoni, 79.000 pessetes e détz francs. Era caisha siguec duberta peth notari e mos compdèc eth sòn contiengut en tot hèr er acte correspondent.

Ara, un còp hèta publica era quantitat de sòs recuelhudi, s'entregaràn a ua ONG qu'actue ena comarca, era setmana de gèr que començarà era aparicion cada dia deth diari.



*Benvengut
1999*

eth darrèr an deth millèni

*Benvengudi es melhors
moments der an en
companhia des cafès de Torrelsa.
Felicitats e Bon Nadau.*



Torrelsa
La Torrefactoria



Carretera Val d'Aran, quilomètre 4,8
Téléfon 973 23 67 75 Lhèida

<http://torrelsa.com> · Email: torrelsa@torrelsa.com

VEDENÇA DES PUBLICACIONS HÈTES EN ARAN

ES AUTORS MOS PRESÈNTEN UN RECORRUT PERA NÒSTA PARTICULAR ISTÒRIA DERA PREMSA ESCRITA ENA VAL D'ARAN A COMPDAR DE 1922 ENQUIA ARA, EN COINCIDIR TAMB ERA APARICION D'ETH DIARI.

Aquest article vò èster un repàs linhau ara letra impresa -a manera de revistes, huelhetons, periodics- hèta en Aran. A despiet dera non-existència d'ua premsa periodica abituau enquisas nòsties, des des ans vint, mès que pas de manèra contunhada, a existit un interès tò informar des eveniments qu'an passat en parçan. Des dera prumèra publicacion -dera qu'auem notícia- en 1922, enquiat agesta qu'ara liegetz an passat setanta sies ans; son massa ans per tan pògues publicacions com i an agut, mens des que desrirem.



Açò non preten d'èster un recuelh exaustiu de totes e cadua des publicacions apareishudes aciu. Volem dar tiença as revistes e impressi periodics escrits en quinsevolha des lengües d'usatge abituau en parçan, perque se sonque auéssem en compde es escrites en aranés, alavetz que i aurie pòga causa tò condar.


La Voz del Valle, escrita en castelhan -e en aranés er apartat poetic- apareishèc en format de diari en noveme de 1920. En sòu prumèr numerò volien manifestar era espanholitat des aranesi; açò en ua epòca ena que non existie encara era carretera dera Bonaigua, e per tant es comunicacions tamb eth rèste der Estat èren plan malaisides. En subtítol i liegem: "periódico quincenal independiente, dedicado a la defensa y fomento de los intereses morales y materiales del Valle de Arán". Dirigida per Amadeo Ripoll, condaue tamb un apartat d'opinió -política, social...-, ua seccion de notícies, ua sección literària e ua auta d'«amenidades»; era publicitat s'arremassaue tota ena darrerà pagina. Eth 15 d'abriu de 1922 ne ges un numerò extraordinari, ath prètz de 1 pesseta, en format revista; d'aguest numerò ne cau destacar era inclusion de fotografies -lèu totes vedences panoramiques deth parçan- ath delà d'ua cronica femenina dedicada as hemnes deth Marròc.

Era prumèra publicacion impreressa en Aran (era anterioria la imprimien en Barcelona), siguec *El Valle de Aran*, "publicación patriótica y defensora de los intereses morales y materiales de la comarca", redactada ena casa Pinós der antic passèg Francisco Caubet. Eth numerò dus, que correspon ath vint de juriòl de 1924, tamb un solet article redactat peth delegat gobernatiu, senhor Humberto Gil, ei dedicat totaument ara visita reiau d'Alfonso XIII en parçan. D'aguest periodic n'auem constància que n'apareishec bèth numerò mès. Dempùs dera decade des ans vint, ans de bona escadença econòmica, ciò que

permite era concrecio de projèctes culturals d'aguest tipe, vengueren es ans neres dera guèrra e postguèrra. Alavetz apareish *Pax*, "revista catòlico-aranesa (con licencia eclesiàstica)", tamb eth numerò 1 en aost de 1945. Auie eth propòsit d'instruir e amenistar "en benefici de tantas almas que viven alejadas de la verdad" segon se desprèn dera sua presentacion. De caractèr trimestral, era sua 'vertat' inclodie -en castelhan- un apartat istoric, un autre literari-poetic, tamb mès d'ua poesia escrita en aranés, notícies locaus e ua pagina d'umor. En numeròs posteriors ja inclodie ua secció d'interès tara hemna dera epòca, ei a díder: codina, larèr... atau com un suplement interior que prenguec eth nòm deth diari adès nomenat: *La voz del Valle*, dedicat a notícies deth parçan. Agesta publicacion artenhec, aumens, enquia aost deth 1946.

Dempùs d'agesta trapam un gran uet. Cau demorar enquisas darrères annades des ans setanta entà trobar *Terra aranesa*, un des referents tòs posteriores publicacions. Lèu tota en aranés, en ua grafia encara non normalisada, ère editada peth Musèu Etnologic dera Val d'Aran e amienda a tèrme per un equip de redaccion ath delà de d'auti collaboradors. Jos era premissa: "Qui tenc era lengua tenc era clau", i auie era voluntat de hèr conéisher er auviatge culturau, artisitic, arqueologic e istoric d'Aran enes sòns escrits. En agesta prumèra etapa s'inclodie un apartat d'evagaments tamb endonvialhes, lapolap de paraules e un entrauès. Bensè que siguec un prumèr prètzhet fonamentau tara normalisacion lingüistica.

Sense deishar d'èster editada pera Fondacion Musèu Etnologic dera Val d'Aran, *Terra aranesa* a ua dusau epòca -tamb arturades ena sua publicacion- a compdar d'abriu de 1995, tamb




cambis entad açò que hè ath dessenh e as sòns objectius. En tot inclodir apartats de biologia, lengua e istoria, tostemp referits ar ambit aranesi, sajarà d'èster ua airina mès científica sense desbrembar era sua vocacion culturau.

Ena decade des ueitanta ja trapam un màger numerò de publicacions, tant depenentes des organs publics coma privats. N'ei un exemple era revista *Val d'Aran*, iniciatiua deth CITVA (eth prumèr numerò ei der an 1980) e hèta entà torisme, per tant escrita en castelhan; informaue dera nhèu, des estacions d'esquí -quan encara ere dubèrta era Tuca- e dera aufèrta aranesa en generau: tot tipe de servicis, des des gastronomics, otelers... De gessuda bianauauiue format tipe revista: papèr plastificat, abondosa fotografia e imatge.

Ua auta iniciatiua deth CITVA -agesta ja

enes ans nauanta- siguec era autonomentada "revista de difusión gratuita" *Aran inform* que balhaue sustot donades coma: telefons d'intérès, oraris de transpòrt, informacion dera programacion des televisions (franceses incloides), fòrca quantitat d'anoncis per paraules e quaqua ressenha referida ara realitat aranesa: era vielha division administratiua, o propòstes d'excursions. Tamb format de miei fòli ère de gessuda setmanau, ciò qu'explique qu'en junhsèga de 1992 ne trapam un numerò tan anautit: eth 9217, mès pròpri deth sortèg dera tòia de Nadau que d'ua publicacion periodica



aranesa.

Eth tot seguir eth nòste repàs peth temps que cau parlar deth *Toti*, noticiari aranés. Eth sòu prumèr numerò que gessec en seteme de 1987. Editat per antic Centre de Normalisacion Lingüistica -actuau OFEA- gessie un còp per setmana, generalment eth diuèndres. Eth sòu format abituau inclodie ues seccions fixes: notícies d'actualitat sus eth parçan e un editoriau, ena portada; ua entrevista ena pagina centrau, en tot qu'era contraportada se sauvaue entath lèser, tamb ua secció d'esvagaments: saussèr de letres, crotzament de mots e un apartat d'umor grafic titolat: "eth remoquet dera setmana". Auec un format variable, donc eth madeish tòt existic tant en forma de huelhton que de revista mesadèra. Aguest darrèr *Toti* acabèc ena epòca dera sindica Busquets, en an 92.

En ambit privat, en concrèt dera impremta Vidal, se hi era revista *Aran*: publicacion d'informacion e opinion dera Val d'Aran. Neishuda en an 1988 e despareishuda en 1996, ère de gessuda mesadèra prumèr e bimesadèra mès tard e editada per ua associacion nomenada "Amàs aranesi". Cau destacar, ath delà dera suenhada portada en color, era fòrça publicitat que i auie en sòu laguens; inclodie, a mès d'informacions locaus, un apartat istoric, sense desbrembar era abituau secció de lengua aranesa. Revista trilingüe, encara que se hège en castelhan sustot, mès tanben en catalan e aranés, e tamb articles bilingües doblats: en castelhan e aranés.

INCOP 2000 ère eth nòm d'ua revista mesadèra d'informacion generau dera Val d'Aran, Alta Ribagorça e Comenges. Siguec ua apòsta interessanta peth sòu propòsit de copar frontères e arremassar es diuèrses sensibilitats e opinions d'andús costats des Pirenèus. Mès que com apòsta d'ua soleta persona, Roser Campmajor, dempùs dera mòrt d'agesta (que non podec veir ne eth prumèr numerò publicat) non gesseren que quate numeròs mès. Un mes dempùs dera aparicion deth numerò zèro dera *INCOP 2000*, en mai der an 94 e tamb eth Consell Generau nauament instaurat, apareish eth numerò zèro d'ua naua publicacion: *Arenòsi*, huelhton culturau d'Aran, coma se subtítolae ena sua

prumèra epòca. Creat ena etapa dera sindica Serrano, ère un noticiari tamb articles referents a aspectes lingüistics e istorics sustot, en tot sajar de hèr a conéisher era cultura aranesa en aguesti ambits. En paraules dera sindica: "lengua, istoria e auviatge coma pilars fundamentaus dera nòsta identitat". A compdar de començaments deth 1997 aguest huelhton suprimis er adjectiu culturau deth sòu subtítol en tot passar a èster eth noticiari oficial deth Consell Generau d'Aran, tamb era publicacion de notícies referides sustot as prètzhetis deth govern aranes. Mès qu'agesta naua etapa avec ua cuerta durada pr'amor dera aparicion der *Aué*, suplement en aranés der *Avui*, subencionat peth Consell tamb era finalitat de difóner era realitat aranesa mès enllà deth parçan.

Era *Aué* a estat era unica publicacion tamb format de periodic, mès qu'a calgut demorar fòrça ans entà aué-lo. Tot e non èster premsa diària, era sua aparicion setmanau, com a suplement deth diari *Avui*, mès enllà dera geografia aranesa, a permès dar a conéisher era lengua aranesa per tot Catalunya, tamb eth potenciu qu'acò represente. Tamb ues seccions fixes: "era entrevista", era secció d'opinion "eth bramaú", "miralhem-mos"... a sabut balhar cabença ara realitat occitana dehòra dera Val tamb er includiment ena darrerà huelha der apartat "Garona enjòs".

Non volem desbrembar tanpòc es diuèrses publicacions hètes e editades des des ambits d'ensenhament aranesi, des quaus vo'n citaram mès d'ua. Es hètes des deth Centre de Recorsi Pedagogics, totaument en aranés, com eth *Flòc de trabolhs*, qu'arremassaue es diboishi, tèxti... des escolans aranesi, o *Eth Camishèth*, eth miei de comunicacion deth Centre, qu'ere ua sorta de recuelh bibliografic, de seminaris e d'activitats hètes peth CRP dera Val d'Aran. Era *mainadèra* ère era revista des mainades e mai-natges dera antica EGB (des des mès petit en quiat cicle superior) deth Collègi Public Girona, tamb era collaboracion des sòns mestres, a on se parlaue des diuèrses activitats escolares: viatges, excursions, actes hestius... enes tres lengües oficiaus d'Aran: castelhan, catalan e aranés, autanplan francés. Ua auta, era editada per alumnat e professorat der antic BUP der IES d'Aran tamb diuèrsi nòms -*Vétula*, *Perezoso's*, *W.C. literario*, *Eth escarrabilitat*...- que tamb periodicitat annau, ère eth producte finau d'era assignatura de periodisme impartida en Institut; sajaue de balhar opinions e informacions de tot tipe, centrades sustot en ambit locau, mès adaptant no-



ticies nacionaus e internacionaus des diaris enes aspectes que mès interessauen ara jo-nessa.

Ja vedet qu'a estat long eth camin enquia ETH DIARI, ara per ara er unic intent de premsa diària tòs aranesi en aranés. ■

CIRCUIT URGELLENC
FELICITE A ETH DIARI E A TOTI
ES AFICIONATS ATH CINE DERA VAL D'ARAN.
VOS DESIRAM UN 1999 DE CINE !



ENGUAN, NON SABI S'ETH REI BALTASSAR PODERA VIER ENTARA VAL D'ARAN

(Conde entàs petits, e non tan petits, dera casa)

per Rosèr Faure Llimiñana

En enténer eth sòn nòm, Gaston s'estorne- manà-te tanben un morralet tara escòla, encara gèc en lhet. Sa mair, damb era ròba que li que se non me lo pòrtas non m'enfadare per auie premanit entà vestí-se aqueth dia, demo- que de ben segur me lo cromparà era, pr'amor raue que se lheuèsse. Eth mainatge, que com- que, coma ei un relòtge, cada dia me ditz que pdaue damb sèt ans, en tant que metie es pès me lo cau damb urgència. En balcon te en tèrra e se calaue es pantofles, li demanèc: deisharè pan e hormatge entà tu, e aigua en-“Guairi dies manquen tà que venguen es tath shivau.

Reis, mair?”. Fòrça gràcies. Gaston”.

Era hemna li responec que ben lèu arribarien, Era prumèra setmana de deseme, Gaston qui- que sonque mancaue un mes.

Pr'amor d'acò, ena codina, en tant qu'esde- lhet. Eth dimèrcles entenec eth timbre dera juaua, decidic qu'en tornar dera escòla escriu- pòrta, e coma sa mair auie gessut tà anar tara rie era carta ath Rei Baltasar. De tostems, farmàcia tà comprà-li medecines, correc a aguest ère eth sòn preferit. Quan compdaue campar ce qui ère. Eth cartèr, en tant qu'alonsone damb un an, en sòn album de fotogra- gaue eth braç, li dèc ua carta certificada qu'a- fies, ja gessie retratat ena hauda deth Rei nere, naue adreçada entada eth. En barrar, tot esto- nere com es braces deth carbon en amortà-se, nat, trinquèc era engolòpa e era sua suspresa e com aguest tostems li auie portat tot aquerò siguec grana quan liegec que l'ac manaua eth que li auie demanat, non auie auut cap besonh Rei Melchòr e qu'ère escrita en aranés. Era de cambià-lo peth Rei blanc o peth Rei ròi. letra ère plan entenedora, e pr'amor d'acò non Tàs cinc dera tarde, dempùs d'aué-se minyat li costèc guaire de comprené-la:

un talhuc de chicolate damb un tròc de pan e -“Benvolut amic Gaston dera Val d'Aran: com era mèstra li auie dit qu'escriuie plan Enguan, non sabi s'eth Rei Baltassar poderà ben, decidic que per prumèr còp harie era car-

vier tara tua casa, ne tampòc tara des auti mai- ta tot solet. Enquia alavetz tostemp l'ac auie natges. En sòn reine, que coma ben sabes ei escrit sa mair que, coma non sabie escriuer en en Orient, se i calat un mònstre terrible, de aranés, l'ac escriuie en castelhan. Enguan, eth nòm Er Aganit. En reine de Baltassar jamès ac harie en aranés, pr'amor qu'es reis son ma- an auut joguets, e de minjar pas massa, mès gics e ac entenen tot.

-“Planvolut Rei Baltasar:

Coma sonque manque un mes tà que vengues, e es grani non saben ce que hèr tà consolà-les.

tanplan que m'agradarie que me portèsses ua Tà crompar lèit entàs mès petitonhs, eth brave bicicleta, un avion teledirigit com eth deth Baltassar s'a venut era corona e eth sòn polit mèn amic Fabian, uns patins de gèu perque shivau nere, e a jo m'a dat era tua carta, tà que me sò cansat des liniaus, un viatge tà Pòrt lo remplaça ena sua visita dera net des Reis.

Aventura (m'agradèc tant er aute còp que i Ua fòrta abraçada. Melchòr”.

anè, que voleria tornà-i). Tanben voi eth jòc Aquera net, en tot enténer bohar eth vent e vo- deth Barça, tà jogar en ordinador de papa, e ludà-se es lòses deth tet, es pensaments de ua pilòta signada pes jogadors de fòtbol. Gaston èren damb aqueri mainatges que plo- Mair me ditz que non me desbremba de de- rauen e damb eth sòn amic eth rei. En dromí-

se, un mausòn l'acompanhèc enquiara ora de “Rei Baltassar!, Rei Baltassar!, sò jo!, sò lheuà-se; un mònstre tan gran coma era tor de- ra glèisa, calaue era urpa pera hièstra dera sua casa e les panaue tot aquerò qu'auien ena codina e tanben se n'emportau es sòns joguets. En desvelhà-se vedec que tot ère ena sua plaça e se solatgèc.

Era mair, que mestrejaue en minjador, entenec a còrrer a Gaston peth colidòr en tant que cri- daue:

-“Mair!, mair!, vau a respóner ath rei Melchòr, entà didé-li qu'enguan es sòs des mèns joguets maluòs. En poder minjar beth shinhau, es les ac dongue a Baltassar, tà que crompe lèit e macarrons tòs mainatges deth sòn reine, que Aganit. Ara, aguest ei embarrat en ua tuta e son maluòsi pr'amor que non an arren tà min- jar, e que crompe tanben medecines tada aque- ri que son malauts e atau se poguen guarir co- ma jo, que ja me trapi ben det tot”.

E Gaston, atau qu'ac hec!.

Eth dia 5 de Gèr, gessec en carrèr damb toti es

auti mainatges que demorauen damb illusion

era arribada des Reis, totun, sonque eth sabie

qu'eth Rei Baltassar non i serie. Era musica e

tà mair, maugrat que penses qu'ei un relòtge, a

es tambors des pompièrs cada còp s'entenien arrason”.

de mès pròp e alavetz, en vedé-les aparéisher,

E atau siguec coma Gaston aprenec qu'en aute

era sua suspresa siguec grana, pr'amor qu'eth

costat des montanhes i a fòrça mainatges e

Rei nere, granàs e majestuòs coma es auti ans,

gent grana que non son erosí. D'alavetz, sage

maugrat que non portaua corona, tanben i ère.

d'èster generòs e solidari, de non maugastar es

En passar per deuant sòn, Gaston, lheuèc eth

sòs e d'avalorar totes aqueres causes qu'a era

braç e cridèc a plen paumon:■

“Rei Baltassar!, Rei Baltassar!, sò jo!, sò Gaston!”.

Eth Rei, en enténer eth sòn nòm, virèc eth cap tà descurbir qui lo cridaue. En veir eth mai- natge, arturèc eth shivau, damb era man li hec braci e, en tot lheuà-lo deth tèrra, lo seiguec calamic-calamac en shivau. Alavetz, ena au- relha, li didec:

-“Gràcies ara tua generositat e ara de d'auti mainatges de per tot, eth mèn pòble non ei tan maluòs. En poder minjar beth shinhau, es

òmes an recuperat es forces e an lutat contra er

demore damb paciència que retorno era hame

tà gésser, mès tamb era ajuda dera gent soli-

dària coma tu poderam desterrà-lo tà tostemp

dera nòsta tèrra. Tot e atau, creigui que non ei just que renòncies a toti es tòns presents, e per

aquerò t'è portat era bicicleta, pr'amor que te

la cau; tròbi qu'as creishut fòrça e era qu'as ei

petita, e tanben t'è portat eth morralet, perque

grana sòrt d'auer.■

CARTA ARA VIDA

de Pilar Moro

Estimada vida mia:

D'ençà que sò damb tu, non t'as arrestat en tòn delèri de meté-m'ac de més e més dificil e creigui que enquiara ère superat, maugrat que damb aprobadòts, totes e cadua des pròves que m'as inflingit. Non te prometi cap arren en çò que hèr a d'auti examens des tòns, aqueri que tot soent hèr, atau, sense avisar; sai pas ce poderà èster sufisements pre- manida en experiència, temps o coneis- ments entà contunhar ena traça que tu me mèrques.

Didie quauquarrés de gran que, “entad aqueri que pensen, era vida ei ua comèdia; entad aqueri que sentissen... ua tragèdia”.

Creigui qu'entàs que non mos sentim comòdes ena simplesa de subreviué-te, tu ès, ath delà d'ua tragèdia, un desfis insolent que te presentes damb tot eth tòn poder davant es febleses d' aqueri en qui as talents d'installà- te-i. Totun, plan estimada vida mia, entà toti es poblants deth mon, es que pensen o sentissen, tu non existisses entà hèr perdurar era grisor o mediocritat. As estat concebuda entà que se lute herotjament ena recèrca constanta der unic objectiu que te sabi veir: arténher era felicitat.

E qué melhor qu'aguesti dies de Nadau, quan toti mos desiram bonur e gó, entà permetémos d'èster, ath delà de ipocrites, un shinhau pretenciosi. Tu mos as inculcat era felicitat, mo'la as hèta a veir coma quaquaren ètèri, mès en realitat, ¿qué sabem d'era, dera sua tangibilitat? Ça'm par, dera felicitat, que non coneishem pas arren sonque era granor dera sua demana. Ei un projecte radicau ideat entà inconformistes; damb arren n'auem pro.

E jo gòsi en aguesti dies de proclaimà'c pes carrèrs deth mon, ath dessús deth car fantastic dera utopia, e, a despiet que per felicitat, es mies neurones non artenhen a processar aquerò que dure mès d'un moment, apreni, aquerò òc, a relativizar eth temps; sò en mèn legitim dret de cridar ara collectivitat quauquaren un shinhau passat com “voi èster erosa”, encara qu'entad aquerò eternisa era administracion des mies insatisfaccions e gestiona ara mia manera es maus des auti que genère era recèrca constanta en marc dera mia propia, unica e intransferibla istòria.

Dilhèu era mia conducta non me garantise era artenhuda d'aguest objectiu mès collaborà

entà pretené'c, donc era paralisi emocionau non harà sonque annullar quinsevolha apariència d'evolucion personau.

Ebé, estimada vida, en aguestes hèstes de Nadau torrom de chicolate entà uns o injecions gigantèques de dolor e amargor entà fòrça d'auti. Cares d'alegria, consum desme- surat, empachi e bera vomegadera. Hèm enlà es rancures ath torn d'ua taula en familia, empassem-mos ben entà laguens faussetats. Carrèrs plan beròis e vestits de campanetes luminoses, comèrci que competissen pes mielhors decorats, valors tradicionaus reconvertis en gigantèques operacions de mar- queting.

Ei Nadau entà toti, encara qu'aqueu mainatge non comprene ce per qué eth sòn Pair Nadau li hè present d'un camionòt de “tot a cent”, en tot qu'eth sòn amic recep era “Play Station”.


“Torna tà casa entà Nadau” vielh eslogan der espòt televisiu qu'an darrèr d'an, m'a provo- cat, ath laguens, engüegies emocions e ino- centes malenconies. Dies farci de gaujor de ficcion, coma se se tractasse d'un capitòl deth “Un mon erós” deth gran Huxley. Dies alègres de patz e prosperitat qu'intègren era felicitat coma valor absolut en tot lúder en temps e en espaci a on tot soent non i é arrés.

“Nadau, Nadau, oh! doç Nadau”, a despiet d'èster convençuda des tues ipocresies, m'en- comanes er engüeg e te cales laguens de jo en tot engarrapà-lo pòga pòc entà hèr enlà quinsevolha calma, quinsevolha quietud espirituau.

Plan estimada amiga mia, t'enganhès enes tòns compdes e te trompès d'època damb jo. Ara, ja me didràs ce com se hè entà creir qu'eth mon ei mon se sonque jo lo reconeishi atau, o ce com caminar pera corsèra intransi- tabla dera continha fiscalisacion dera mia consciència, dera introspeccions, dera incom- prension, o dera pression que supause era transgresion des tòns desirs.

Aué, coma ager, a despiet d'èster Nadau e d'èster obligada d'aumplí-me de gó, deishà- me, permeté-me estimada vida mia, que me cuelhe eth pesimisme-realisme e torna a de- manà-me s'és digna de meritjar toti es mèns trencacaps. Eth temps, gran mètge de toti es

tempsti, m'esclarirà aguest dubte. Enquia alavetz, qu'es ans a vier signen erosi, s'eth mon seguís perpetuant-te.■



TOTI ES QUE TRABALHAM ENTORN D'ETH DIARI VOS DESIRAM UN BON 1999



UN DIA DE CALENDARI

de Francès Boya.

Es chiscles deth huec retroniessen ena humenèja, com un batèg de vida en aqueres ores mòrtes dera auba. Com cada dia, arrinqui era huelha deth calendari e lanci eth dètz-e-nau de deseme, dia de Sant Nemèssi, en huec. Tanplan qu'un dia es pòt cremar com ua huelha de papèr entre es branques deth hirèshe! Tota era vida cremada huelha darrèr de huelha, papèr darrèr de papèr. Èren es darrèri dies d'aqueth gròs almanac que repòse sus eth palmar dera humenèja. Sonque i demoraue eth mendre espessor des onze dies que mancauen tà acabar er an. Passè eth dit peth cant des huelhes e m'arturè en dia de Nadau. Aquiu, acalat entre es dies de papèr, i ère un vint-e-quate que non auia cremat.

M'agrade, en aguesta ora en qué es ombres dera net bastissen eth dia, guardar laguens dera taça de café, com s'en aquera neror i veigessa eth hons dera memòria. Seishanta tres ans compdadi en fines huelhes de calendari, mès fines tanplan qu'es mèns rebrembes enganhosi. Me còste saber quin siguec eth prumèr Nadau que passè en Aran. Siguec en trenta sies o eth trenta cinc? E aqueth aute en qu'estreèrem aguesta casa...? en cinquanta!. Aquerò ac rebrembi de plan. Nheuaue aqueth dia, com aué...

Barri es uelhs tà guardar pera hièstra, e m'envadis era flaira maitièra deth café. Tostemp è pensat qu'aguesta aulor deth café e dera lenha son era anima deth maitin; d'aquera ora que non ei ne net ne dia.

Aguest vint-e-quate, damb eth Nadau diboishat en un Pair Nadau rialhèr e arrincat d'un viell almanac francés ei era mia memòria. Un viell tròc de papèr convertit en un passatge que me retorne tás pregonditats dera taça de café, aquiu a on viu encara d'ua mainada de sies ans perduda en ua net de nhèu.

Auim gessut de casa en plena net. Un ome auie tustat ena pòrta damb insistència e Mare m'auie desvelhat energicament. Auie era cara holada d'auer plorat tota era net; l'ac notè en ua amorassa umida que repetie soent ena mia gauta en tot me cauçaue damb dus parelhs de michons e ues bòtes. Er òme demoraue ena codina damb eth barret estronhat entre es mans, com s'en aqueth gèste volesse enegar era sua pòur.

-Tà on vam Marea ?- l'auie demanat abantes de dormí-me.

E quan sagè de tocar aqueth silenci dera respòsta, trobè es ues lèrmes que me punauen era man.

Quan me desvelhè ère de dia. Er auto auançau per un camin nheuat. Nheuaue ues gròsses palomes blanques que vestien de iuèrn totes aqueres cases qu'ara ape-reishien a cada costat deth carrèr.

Mare, m'auie pres amorosament en braça, e totes dues caminàuem darrèr der òme dera casqueta. Le seguiren per carrèrs estreti e barradi de nhèu, a on shomaue ua aulor fòrta de hiems e bestiar embarrat enes bòrdes. Ara fin, trobèrem eth portau d'un corrau e per estret camin de nhèu entrèrem ena codina dera casa. Un òme mos guardèc damb indiferècia. Ère setiat ath cant d'un huec escarrancit a on pelau lates d'aurassères damb un guinhauet de pòcha.

-Bon dia- diguec er òme dera casqueta.

Er aute lèu sense guardà-le le contestèc. - Qui etz vosaus... es de Tremp?

-Sí- contestèc eth dera casqueta. -Aqui te-niu l'acordat, el que manque us u donaran a l'arribar a puesto-. Didec en tot deishar un sarpat de sòs dessús dera taula.

Er aute assentic damb ua rialha e con-tunhèc damb aquera faena de pelar es lates d'aurassèra.

-Aneu amb compte- sentenciac coma des-pedida eth dera casqueta-. Els soldats ens han vist al port i quan se n'adonin que les dones ja no són a Tremp, regiraran el país de dalt a baix, amagueu-les bé o no co-brareu el que us falta.

Amorassèc era mia cara, en tot li adreçaue ua rialha que volie èster de coratge tà Mare, e que sonque artenhec méter en evidència era sua propia pòur.

Er aute se lheuèc dera cagira e dauric ua trapa qu'i auie jos era taula dera codina. Un còp daurida hec un gèste damb eth cap tà demanà-mos que entrèsem. Mare tornèc a sarrà-me contra era e jo pressentí era sua pòur en bategar accelerat deth sòn còr. En tot plorar mos sumergírem en aquera escuretat absoluta dera còva impregnada d'ua fòrta flaira a hlorit, que sonque podia mitigar en tot shomar era aulor deth còs de

mare que me protegie de tota aquera cabana e d'on treigues pan e masca tà misèria damb un mon de paraules e compartir damb nosates. O dilhèu aquera cançons creat en petit espaci que i auie en-huelha de calendari que me regalèc, damb tre eth sòn còs e era amplada der abric que un diboish de Pair Nadau. Tanplan, jamès me caperaue. Passèrem ues longues ores li demanè a Mare, se com auie artenhut enquia qu'era trapa se dauric un aute còp qu'aqueuth sharmant Fernando apareishesse dessús deth nòste cap e era veu der òme aqueth maitin damb eth sòn morralet e era mos hec a gésser tara superficie dera codi-na. Ara i auie mès gent. Ua vielha que se deth pòrt d'Orla. Tant ère, a compdar deth cauhauet ath cant deth huec, un aute òme moment en qué aqueth òme me prenec mès vielh e ua hemna que tanben vestie de damb es ues mans granes, tà plaçà-me nere.

dessús des ues espatles, tant Mare coma Er òme portaue guètes dessús des bòtes de jo mos secodírem eth pes dera pòur que claus e s'auie metut ua capa damb ua ca-mos auie accompanhat des de qu'aban-pucha de pèths que sonque gésser en ca-donèrem era nòsta casa de Tremp.

rrèr se metec dessús deth cap. Arrés di-Rebreibi aqueri paisatges blanqui, visti guec ua paraula. Sonque eth tapatge dera des d' aquera enauatida espatla que me ca-pòrta en gésser trenquèc eth silenci dera rrejaue, e un heired ahielat que me talhaue nheuada que pòga pòc anauet hènt a es mans e era cara. Totun, quan guardaua en darrèr vedia era rialha de Mare confiada

Mare me portaue en braça a estones, e a e decidida de trobar aquera cabana qu'apa-estones caminava darrèr d'era, seguit era reishec com un encantèri deuant nòste. Patralha que marcauen es raquetes der òme. pa demoraue ena pòrta sense aqueth uni-Tremolaua de heired, quan Mare le diguec forme damb que m'auia acostumat a vedé-ath de dauant que calie arturà-se ua esto-na, tà que jo poguessa reposar. Era net èra vedé-mos, correu de cap a nosates tà barrada e sonque se veiguie quauqui abraçà-mos, e tot plorant mos didec :

- "Bon Nadau" -



collage fotogràfic Paz Marin

BRIC BRAC

de Pepita Caubet

sostien era rica carga.

...Non te botges...

Qu'arren trinque eth silenci d'ua torde misteriosa.

Bric brac.... camin ensùs...

Ath miei de tanta quietud un auet se balancege

sense parar e sense préssa.

-Non te botges! Que li diden.

-Me bodtgí perque me móri.

Só malaut e ja m'acabi.

Deishatz-me creir que só viu aué qu'encara só dret,

Sò tant gran que tóqui eth cèu...

Mès deman ja seré en tèrra.

Bric brac... camin enjòs...

Ath darrér quedé era patz d'un bòsc vestit de blanc.



Camin ensùs, nhéu naua,
shuta, blanca e ben sarrada

se planh en caushigá-la.

Bric brac dejòs des pès...

Pes costats, arbes de fines branques

de helha ben despolidhi

sostien damb pena

tota aquera nheuada,

mans d'artisan la i an plaçada!

Bric brac... camin ensùs.

Ath traslutz d' aqueres branques

un céu sense color,

sonque bric brac dejòs des pès

arren botge, ne un audéth.

D'auti arbes d'autes branques

potentes e fòrtes,


pins e auets sobrecargats

damb auba e doça hlatsada

qu'arredonis es sòns formes;

coma ua mair amorosa





ERA IMATGE COMA POËSIA

Paz Marín

UN NAU RÉPTE ENTARA EDUCATION ENA VAL D'ARAN ERA ACTITUD DERA MAINADERA DEUANT DETH TELEVISOR

Era actitud dera mainadera ena Val deuant deth televisor ei ja era madeisha qu'en rète de Catalonha e Espanha.

Era actitud des mainatges deuant deth televisor ei dejà era madeisha en quinsevolha part deth mon, immèrs ena nomenada societat de consum e tamb emplec abitau des mieis de comunicacion. Es nomenades autopistes dera informacion an facilitat er accès deth gran public a toti es mieis de comunicacion e ara variada auferta d'aguesti. Er ambit dera mainadera au cupe un espaci important en aguesti mieis, especialment era television, qu'ei un accès aistit entad/a eri. Un minim de 4 ores diàries, per emissora, son dedicades as mainatges. Aço sense auer en compde es espacis publicitari.

Aquerò dèishe era mainadera dera Val d'Aran, actualment, en ua posicion d'igualtat tamb es mainatges urbans. Hè uns ans aço encara non passa pr'amor deth malaisit plaçament geografic aranés e qu'encara non s'auien metut en funcionament es naues tecnologies digitauas e via satellit.

E pogut comprovar, recentament, per un estudi realisat tamb grops de travalh en mainatges dera Val, qu'era sua actitud ei era madeisha qu'en d'auti lòcs, tamb er agravant, en fòrça cassi, qu'era vida especiaument moguda de quauqui pairs pendent era sason iuernau, hè qu'es mainatges consumisquen mès television dera que se poirie desirar, en detriment de d'auti aspectes dera cultura, coma pòt èster era lectura.

Era preocupacion entad aguesti tèmes/temes pòrt a comunicaires, educadors e legisladors a interessà-se tà resolvé-les. Ben sigue a partir d'estudis entath sòn co-neishement, o ben en tot carrejar leis ja existentes ena legislacion europea tara espanhòla, qu'a començaments des nauanta se trobaue totaument mancada d'aguestes. Aguestes leis hèn referéncia ath contengut des programes mainadencs e plan especiaument ara quantitat e qualitat des espacis publicitari. Ues leis qu'ena majoria des cassi non an un caractèr penau, ei a díder que se prevé ua normativa, mès qu'en plan pòggi cassi eth sòn incompliment ei penat.

Era majoria des estudis que se realisen en aguest camp son hèti peth Ministèri de Cultura e per professors des Facultats de Ciències dera Informacion, e son amiadi entà observar eth comportament des personnes, en aguest cas des mainatges, deuant deth televisor.

Aguestes rasons m'an portat a campar ath mèn torn e a realisar un petit estudi, qu'en cap cas a d'èster considerat tamb rigor científic, sus era actitud dera mainadera aranés deuant d'es sòns televisors.

Entad aço hi ua seleccio de 27 mainatges e mainades de 4 enquisas 13 ans, divididi en tres grops: de 4 a 7 ans, de 7 a 10 e de 10 a 13.

Cada grop ère compost per tres mainatges deth baish, 3 deth miei e 3 deth naut Aran.

Era vertat ei qu'er estudi ère amiat, en un principi, a analisar un determinat programa de television e era sua incidéncia aciu, mès qu'es responses des mainatges me portèren a dà-me compde qu'querò reaument important ère veir coma s'enfrontauen es mainatges ara televisio-

Enes convèrses tamb es mainatges jo les demanaua, entre d'auti causes, se les deishàuen véder fòrça era tele, se's la deishàuen veir indiscrimidament e se compartien era television tamb es pairs.

Lèu en totes es responses m'è trobat tamb qu'es pairs exercien un contraròtle: "Aguesta sèrie NON qu'ei violenta", "NON pòs veir era television enqua que non acabes es deuers", "ara NON la guardes, perque jo voi véder ua auta causa", "te grabi eth programa e lo guardes en tot sopar"...

Tot aço qu'ei ben, encara que tanpòc non ère era majoria; sonque un 30% manifestauen aguest contraròtle e lèu toti apertienien ath grop des petiti. Mès, sonque en un 11% era television ère compartida tamb es pairs.

Aguesta actitud, era de compartir era television, ei era recomanada per toti es estudis sus education mainadeca enes mieis de comunicacion. Calerie qu'es pairs si-guéssem ath costat des nòsti hilhs en guardar es diboishi, era sèrie, era pellicula o eth concors. Qu'auésssem interès tòs programes culturals e se'l transmetérem, que podéssem responé-les a pregantes o dubtes que poguen auer. Calerie enténer qu'aguesta ei ua part plan importanta dera education e qu'ei un prètzhet des pairs d'amià-la a tèrme. Sonque atau poderam escuélher programes que signen reaument educatius entath nòsti hilhs. Auríem d'enténer qu'era television ei eth miei que mès s'estampe ena ment humana, pr'amor qu'eth nòste cervèth grabe es imatges e es sons que recep e ac analise coma pòt, qu'en cas d'un mainatge pòt èster fòrça erroni perque non a elements de judici.

Eth travalh ena Val ei dur pendent er iuèrn e part der ostiu. Dèishe pòc temps liure. Se traballe toti es dies. Aciu non i a dimenjades ne pònts, e se n'i a son entà tra-balhar mès. Aquerò influís en hèt qu'eth temps qu'era mainadera non passee en collègi l'emplegue liurement e sense ua direccio concreta.

Ua auta donada d'interès que se pòt extrèir d'aguest estudi ei qu'en tant qu'es mainatges se hèn grani s'obsèrve mens contraròtle per part des pairs. En prumèr grop ei era mair era que les dolhe era television ara ora e tamb eth programa que li sèmble adeqüat. En dusau grop ja n'i a un 50% que consumís television quan vò. E en tresau grop sonque un 20% an un shinshau de contraròtle pes sòns pairs. S'auem en compde qu'eth tresau grop ère compost per mainatges tamb edats entre es 10 e es 13 ans, ua edat ena que eth critéri e es opinions comencen a formà-se, ua edat, poderiem didé-ne, mès perillosa en terrèn educatiu.

Per tant, era actitud des nòsti hilhs deuant deth televisor ei un nau rèpte entara education. Un aspecte important d'aguesta que cau auer en compde, en un moment en què era liberalisacion des comunicacions a près ua velocitat imparable per miei des naues autopistes ■

Julia de Ciria

En *Presoers dera mar gelada* son quate es personatges principaus que formen eth hilat dera novèlla. Joan, hilh d'un respectat òme de negòcis dera borgesia londinenca, que jamès s'autie hèt a veir

coma pare, e d'Isabèla era mare, originària de Gasconha, ua hemna sensibla, que balhe ath sòn hilh tota era tren-desa e doçor. Joan mos conde era sua vida laguens der internat-escola, d'a on hug des estrictes normes d'aguest estudi

ara mòrt deth sòn amic. Joan vò retrobar era tèrra de sa mare "que tanti còps

l'autie parlat d'aqueres montanhes ludenes-jos eth cèu blu deth Pirenèu".

Andrée Loisser, ei ua hemna sensibla, culta e moderna deth sòn temps, mari-dada damb eth baron de Laverguì, un òme mès gran qu'era e de gusti simples,

d'èster un esturment ena normalisacion quaus de tant en tant i autie d'anar. dera lengua aranesa", Personauments, Andrée en cambi ère erosaen París, creigui qu'ac a artenhut pr'amor que *Presoers dera mar gelada* ei una narracio molt solida que t'engatge des deth començaments e non pòs deishà-la de Atau ei coma coneishec ath nòste tercèr liéger enquira sua fin. Eth liéger ei protagonista, Nestòr Geraud, un pianista

fòrça important entar enriquiment dera persona, mès tanben n'i entara supervi-uença dera lengua e cultura d'un pòble, d'un país, deth mon en generau. Aguesta narracio facilite ath lector eth gust pera lectura, a un possible lector que coneish er aranés mès que li pòt èster dificil entrar ena dinamica de léger ua narracio extensa en aranés.

Quan arribèc en Banhères coneishec ath nòste quart protagonista, Michòt, guida de montanya e que non ère ben vist en sòn pòble per un fatal accident en aguesta. Maugrat tot aço, Michòt, fòrt e noble, ère un gran coneishedor dera zòna.

Michòt apareishec ena vida d'Andrée "com un hantaume coneishedor des sòns desirs". S'autregèc coma guida d'Andrée, causa qu'acceptèc maugrat es avertisments deth majordòm deth balneari. D'ençà comence era grana avenatura de pujar era montanya jamès artenhuda.

Francès Boya caracterise meticulosamente es personatges e er encastre entà mostrar escènes e dialògs complèts, entà hèr descripcions acabades e entà reseguir es diuèrsi hius narratius dera istòria.

Erl estil descriptiu des pensaments, sentiments e sensacions des personatges mos pòrtent entà ua novèlla deliciosa, ua bona novèlla, ben encastrada en temps e espaci.

Liegetz-la, vo'la recomani. ■

Angels Ros.

UN LIBRE ENTÀS HÈSTES

Presoers dera mar gelada

Francès Boya Alós

Lhèida: Pagès Editors, 1998.

Hiqui en plat ua moneda de 100 pessetes, la capèri d'aigua e... Què te jòuges que sonque jo artenherè a trèir era moneda sense banhà-me es dits ne es mans? Non sèmble pas de bon hèr.

EXPERIMENT ...

...realisat tamb mainadèra de 8 a 10 ans.

Objectiu didactic: intuicion dera existéncia dera pression atmosferica

Auem de besonh: 1 moneda

1 vasso

1 sièta copuda tamb pòga aigua

1 aluquet

1 huelha de papèr

Hiqui en plat ua moneda de 100 pessetes, la capèri d'aigua e...

Què te jòuges que sonque jo artenherè a trèir era moneda sense banhà-me es dits ne es mans?

Non sèmble pas de bon hèr.

Quin ei eth truc?

Agari un vasso e i meti ath dejós ua huelha de papèr. Cali huec en papèr e en temps que dure er incendi, meti eth vasso capenjós, hicant-lo laguens der aigua dera sièta pròp dera moneda. Dempùs d'ua estona, tota era aigua dera sièta se l'aurà prenuda, pòga pòc, laguens deth vasso en tot deishar shuta era moneda.

Se beth un encara non a entenut eth secret n'i a pro de rebrembà-li qu'era aigua s'a pressat a ocupar en vasso eth lòc deishat liure per oxigèn cremat.

Suggeréncia: ei conselhable era presència d'un adult. ■



Era aranesa Paula González -animadora de colònies e d'autres activitats civiques e culturals- trabalhe e reflexione sus ua propòsta educatiua alternatiua, çò que se co-neish como Filosofia entara mainadèra. Ei un programa de formacion que vò sajar de dar as alumnes uns utissi tà permeté-les de pensar correctament. Se tracte d'arribar as mainatges lèu coma en un jòc, a on barrejen era lectura, era parla e era escota. Çò que se vò hèr ei iniciar ath mainatge en un modèu de discussion reflexiua, a on eth trabalh se hèisque per miei des pregantes.

Paula González, que coneish ben era teoria, sustot era deth nòrd-americano Matthew Lipman (un des creadors d'aguesta vedença pedagogica) ja a aplicat beth un d'a-gesti concèptes e activitats en trobades de lèser de mainades e mainatges en Aran.

Tot seguit vos aufrim dus tèxti cuerti de Paula:

FILOSOFIA ENTERA MAINADÈRA

Era vida, era tradicion e era education mos an aufrit uns cànonos de *modus vivendi*, de comacompòrtam-sos en societat, de quina manerà e qué cau apréner.

Era volentat d'aguest article ei alumar un camin reconeishut per toti, encara que insatisfet en ambit educationau.

Ei de besonh, des des nòsti prumèrs dies de vida, de saber, reconéisher e apréner entà plaçam-sos en propòri mon.

Aguest article ei ua invitacion ath jòc, jos un hons de desenvolapament cognitiu tath mainatge, que supòse aufrir es utissi que li an de perméter, a posteriori, pensar per eth madeish.

Ei eth jòc dera pregunta.

Era pregunta supòse un ahiscament a par-

ticipar en jòc; aguest s'a d'orientar entà un 'autoconeishement' qu'a veir tamb es relacions entre es personnes e qu'ath delà ahisque afectiuament, culturaument e esteticament.

E a pregunta, responsa/es.

Tamb aguestes responses serà possible: enténer eth passat, víuer eth present e poder esclarir un certan 'futur'. Tot aquerò entà poder afirmar, tamb claretat, es valors que fonamenten er existir. Eth desir ei un mon d'adulti que pensen autonoma-ment, de manerà critica, creativa, reflexiua e solidària.

Escotatz educaires e pairs çò que vos demane eth mainatge...

Era guèrra ei eth contrari ath pensament,

ath dialòg, ara paraula. ■

Paula Gonzalez



Article originau qu'ETH DIARI a encomanat ath president deth Comitè des Regions d'Euròpa dera Union Europèa, senhor Manfred Dammeyer.



Eth Comitè des Regions d'Euròpa

Ues regions mès fortes entà ua Euròpa mès fòrta
Era Euròpa des regions ja marche. Era creacion d'un parlament escocés s'a decidit, lèu dempús (de) 300 ans dera acta d'Union tamb Anglatèrra, e es gallèsi tanben vòlen auer era sua pròpria assemblea. En Itàlia se qüestions era reorganizacion deth sistèma federau en tot qu'Austria considere era reestructuracion der Estat federau e eth renfortiment des poders des *Länder* (autonomies). En Soècia, en Finlàndia e d'auti païsi queques regions son en procès de cambi o se ven atribuir nau poders. Per çò que hè ara UE, se reconeish cada viatge mès qu'ei mès eficaç e practic bastir politiques innovadores a nivèu regionau, amassa tamb es regions, que pas a partir deth centre, tamb era ajuda des Estats membres. Aquerò qu'ei vertat per exemple enes "pactes territoriaus entar emplec", a trauers des quaus s'a instaurat ua naua forma de collaboracion, mès dirècta, entre era Comission europèa e es collectius locaus e regionaus. Aguesti pactes poiriens servir utilment de modèu entà ua futura cooperacion en encastre des hons estructuraus.



Eth president deth Comitè des Regions, Sr. Dammeyer tamb Jacques Santer, president dera Comission dera Union Europèa.

Era possada deth Comitè des regions.

En instituir eth Comitè des regions, Euròpa s'a dat ua naua cara, naues veus e un nau pes. Dempús de quate ans d'existéncia, eth Comitè des regions s'a convertit en un organ de tipe parlamentari laguens deth quau era representacion personau pes responsables locaus ei era norma. Es membres deth Comitè des regions son originaris de toti es Estats membres e participen tamb orgull e tamb plia igualtat en fonctionament d'aguest organisme, ath delà des granes diferéncias de cultura, d'experiéncies nacionaus, de tradicions e de poders democratics. Ei aquiu a on demore era fòrça deth Comitè des regions. Era desparietat locau e regionau hè qu'es proposicions de legislacion europèa siguen analisades de manèra aprigondida d'accòrd tamb era complexitat des diuèrs escenaris locaus e regionaus. Es opinions emeutes peth Comitè des regions ara gessuda d'aguest procès son uns esturments politics pertinents que, tengudi oportunament, pòden servir de pista entara posteriora metuda en marcha d'actes legislatius enes Estats membres.

Pendent era sua cuerta existéncia, eth Comitè des regions a endonviat a balhar a trauers des suas opinions, ua possada as discussions politiques enes Estats membres respècte ath papèr des suas regions e collectivitats locaus. Eth resultat ei ua preséncia d'ara enllà naturau e justificada des representants regionaus ena escena europèa. Eth prumèr prètzhet ath què s'a atelat eth Comitè des regions enes quate prumères annades d'existéncia non a pas consistit en definir es regions, senon en permetére era cooperacion dirècta e era metuda en hilat des sòns membres entà integrar es ciutadans europèus enes processi de decision. Se tracte d'un auanç qu'arrés non aurie credit pas possible non hè que dètz ans e que reflectís ben era adesion des pòbles ara idèa dera descentralisacion e dera regionalisacion.

Era Acta unica europèa de 1986 a estat eth senhau d'ua evolucion positiva enes actituds des Estats membres tamb es regions. Dempús,

eth Tractat de Maastricht de 1992 a codificat ua bona part d'aguest nau respecte. Era creacion deth Comitè des regions signique qu'es representants des regions comencen a èster a fòrça collectiu en Euròpa e non son sonque autors isoladi tamb ua capacitat mès o mens grana de hèr passar idies. Segontes es article 146 (e en foncion des constitucions nacionaus), es region son autorisades a prener part enes amassades deth Conselh quan siguen debatudes qüestions referides ara sua jurisdiccion, en tant qu'era introduccion deth principi de subsidiarietat significe qu'era accion dera Union europèa ei limitada en toti es dominis a on non a es plei poders. Aguest principi ei, en consequéncia, valid entath conjunt dera UE e entàs sòns organs e servicis autorisadi a toti es nivèus.

Ara com ara, sonque es regions an hèt valer fermament qu'eres son eth nivèu de poder mès apte tà tractar qüestions que les pertòquen directament e se eth sòn camp d'activitat non patis restriccions, mès qu'ei, ath contrari, en camin d'estiené-se, ei bon entad aguesta combatitivitat dera que ne son deuteores. Es accions comunes qu'es regions e municipis an emprenut laguens deth Comitè des regions, totun açò, non an pas borrat de còp es diferéncias que les dessepren, ne suprimit es divergencies de posicion en çò que tanh a tau o tau politica, com ac an hèt veir es animats debats der examèn, en session plenària, de certes opinions e a on s'an pogut veir queques regions afrontades a d'autas. Es desacòrds que soent apareishen en aguestes discussions, còmbien segon es subjetcs o reflectissen es diuèrsi agropaments regionaus (geografics o tematics). Atau, er anoni ci emetut peth Comitè en 1994 sus era reforma dera organisacion comuna deth mercat entath vin a revelat un antagonisme entre es opinions des regions viticoles deth sud dera Union e dera rèsta d'Euròpa. Un autre exemple: s'eth Comitè des regions s'a pressat en prener partit, tamb ua plan grana majoria, entà ua politica activa d'Euròpa en favor der emplec e entara incorporacion en Tractat d'un capitol sus er emplec, eth dossier qu'a estat longament debatut, en gesser de vedences politiques desemblantes.

Reestructuracion e estabilisacion

Es quate prumèri ans dera existéncia deth Comitè an estat de tracàs, pr'amor qu'a calgit organizar, en un cuert espaci de temps, er aparelh administratiu besonhós entà assitiras sòns membres en sòn trabalh politic e s'an agut d'acostumar ara idia de deliberar sus qüestions politiques entre representants des collectius locaus e regionaus. Era presa de possession deth personau administratiu e politic deth Comitè ei un hèt d'ara en dauant e aué en dia ei pliament operatiu. S'an creat quate grops politics tà permetére as sòns membres de troba-se entà esclarir es suas opinions e garantir qu'es nòsti trabalhs contunharàn en ua linha politica coèrente. D'un autre biais, eth tractat d'Amsterdam aurà igualment per efècte era suppression deth protocòl 16 e renforçar atau madeish era independéncia dera administracion deth Comitè, que l'aurà de servir tamb plia leiauadat e ua eficàcia maxima. Ena pròplieu etapa que calerà traueissar calerà accentuar eth perfil politic des prètzhetis dera nòsta institucion. Es utissi entà

hèc ja son, lèu toti, enes suas mans, pr'amor qu'ena session plenària constituiua de hereuèr de 1998, es sòns membres an aprovat ua reorganizacion des suas comissions çò qu'implique focalisar, tematicament e politicament es suas activitats entath trabalh de hons. Gràcies ad aguest cambi, nosati seram capables de responder tamb mès agilitat as sessions dera Commission.

Grani ahèrs tractadi

Era relacion de tèmes aprovadi enqua ara peth


Comitè des regions mòstre que, quantitatius, es dedicats as politiques de miei ambient son es prumères; era agricultura e era politica regionau aucupen eth dusau e tresau lòc, seguides pes transpòrts, era politica economica e era politica sociala e der emplec. Eth numerò des tèmes e era sua desparticion rebaten atau madeish era importància respectua atribuida as diuèrsi sectors dera politica europèa. Es quate

annades haràn aparéisher d'auti accents, pr'amor qu'eth CdR serà des d'ara consultat sus uns tèmes mès vasti atau que per un nau interlocutor, eth Parlament europèu. Convié, totun açò, de prener en tot tier compde d'ara entà dauant certi punts d'un interès politic particular, eth prumèr des quaus e mès important serà eth "paquet" de propòstes qu'era Comission presentèc eth 18 de març d'enguau entara transposicion legislatiu dera Agenda 2000. Aguest conjunt conten ues proposicions relatives as disposicions qu'amien era agricultura, es hons estructuraus e de coësion, es esturments de preadesion, es perspectives finançères entath 2000-2006 e es perspectives finançères corregides e aumentades entàs hilats transeuropèus. Aquerò servirà de basa tà un debat de grana importància peth quau eth Comitè estudiarà era qüestion dera coèréncia entre es objectius assignadi as hons estructuraus e es prioritats politiques qu'an establertes es ciutats e es regions d'Euròpa, com era creacion d'emplec, eth desenvolopament constant o era luta contra era exclusion sociala. Un des problemes importants d'aguest examèn consistirà a extrèir un metòde viable entà reformar era PAC (Politica Agraria Comuna), mès que calerà igualment dedicà-se de manèra especiau a reclamar ua associacion a part sancèra entre era Comission e es collectius locaus e regionaus en toti es aspèctes dera aplicacion des reglamentacions. Aguestes discussions sèmble que seràn d'un còp àrdues e potenciaument conflictives mès qu'eth Comitè des regions a eth besonhós pes politic entà desbocar es compromissi politics que calguen, qu'auràn de fonamentà-se sus era subsidiarietat e era solidaritat. S'artenham ua formula que dosifique d'ua manèra eficaç es interessi representatiu deth Comitè des regions, auriem de poder deixar pas a un compromís politic equilibrat en Conselh e en Parlament a darrers de 1998. Entre es auti dossiers qu'an un interès politic de prumèr ordre, cau mencionar es proposicions relatives ath desenvolopament urban, es perspectives europees tà fomentar es recorsi des païsi e era

contunhacion deth debat sus es repercussions qu'es pactes territoriaus entar emplec auràn ena politica estructurau europèa.

Moviment generaú e aliances

Aué en dia qu'era Euròpa des regions a devengut ua veritabla institucion, es diuèrses regions an d'èster examinades tà veir se son capables de prener iniciatiuas e deféner es sòns pròpries interessi. Actuament s'obsèrve cada còp mès ua clara tendéncia a limitar era cooperacion



Anonci deth Fòrum "Euròpa des cultures en ua Euròpa des regions", organizat peth Comitè des regions es dies 13 e 14 de gèr de 1999.

entre es regions (cooperacion bilaterau e multilaterau ena màger part de d'institucions interregionaus), as administracions comunes en Brussèlles e a ua participacion fructifera enes programmes comunitaris. Ei just, sense cap dubte, qu'es regions entenguen qu'an uns interlocutors e aliats e sàpien qu'es sòns interessi mès concrets son representatiu e qu'an fòrça possibilidades d'èster tengudes en consideracion, mès qu'eres non an pas de pèrder de vista eth hèt qu'era cooperacion ei igualment un factor de consolidacion deth sòn plaçament en tant que region e de renfortiment dera sua capacitat entà actuar de manèra autònoma. Segontes eth pròpri punt d'enguarda, cada observador balharà ua resposta diferente arà qüestion de saber en quina mesura era importància cada viatge màger des iniciatiuas amigades entà Brussèlles a estat un trebuc ara creacion deth potenciaciu d'autonomia des regions. En agesta atmosfèra conflictiva, fòrça regions s'estimen mès cooperar tamb era Union Europèa abantes que confrontades as reticències manifestades pes govèrns centraus, pòc desirosi d'establir un dialòg dirècte tamb es autoritats infranacionaus, e demanaràn er emparament deth Comitè des regions entà poder influir enes processi de decision a nivèu europèu.

Era Euròpa des regions a entrat en ua naua fasa e pren forma pòga pòc. Plan auançada balhant as regions ua màger libertat d'accion enes diuèrsi Estats membres europèus, carrejarà d'auti reajustaments. Evidentament que non i a cap de "doctrina europèa dera regionalisacion" e Euròpa se limite a manar uns sinhaus qu'influissen ena evolucion de cadun des païsi, que depenen tant de factors intèrns, coma d'istorics e geografics. Aguestes relacions assolden era idèa qu'era "Euròpa des regions" ei ua sòrtia d'expression abituau laguens dera diuersitat e eterogeneïtat que carregue. ■

ERA
PENHA BARCELONISTA VAL D'ARAN
FELICITE A ETH DIARI
Apartat de Correus num.24. 25530 Vielha






SALUTACION DETH PRESIDENT DERA GENERALITAT

Era Val d'Aran, ei a díder, era tòria catalana. Catalunya aranesa ei era mès sin- singularitat complèxa que mos hè mès lans, collectiuaments, portem ara prac- arrics collectiuaments e que mos au- tica çò que tostems auem reclamat. Er exercici de libertat qu'implique uaments coma Aula Europea des Vielha terra, damb ua natura que sem- Aran ei ua constatacion deth nòste Pirenèus de Vielha- arribe ara un diari ble que volgue esdevier termièra, mès gust pera libertat e deth nòste respècte ena lengua pròpia. Ei important e sig- solidària e catalana entà tostems. Parlaua d'autor e i persuti, pr'amor tatut d'Autonomia, emparant-se en ues desbrembar eth progrès materiau, s'au- que gran autor ei que, en aguest vielh allusions generalisades dera Constitu- cornèr deth mon qu'ei Aran, a on s'an cion, establec ja en 1979 eth re- bastit grani edificis e granes empreses

TAMB ERA GESSUDA DETH NUMERÒ ZÉRO D'ETH DIARI, ETH SINDIC D'ARAN, SENHOR BARRERA, MOS ADRECÈC UES PARAULES D'ENCORATJAMENT QUE JA PUBLIQUÈREM, MÈS QU'A-RA, PLASENTAMENT, TORNAM A AUFRIR AS NÒSTI LECTORS.

ES PARAULES DETH SINDIC D'ARAN



Ei ua iniciativa fòrça valenta pr'amor qu'ei plan dificil subrevíuer ena premsa escrita. Vos desiri qu'ajatz sòrt e que sapietz impactar e captar era dinamica dera Val d'Aran e qu'açò sigue era pèira filosofau que vos permete amiar entà dauant aguest projecte. ■

UN DIARI ENTÀ UA LENGUA

En moment de redactar aguesta salu- tacion non sabem encara, coma ei DIARI contribuirà segurament a incre- òbvi, se Catalunya serà pòc o fòrça agra- mentar eth sentiment de apertanhença a un ciada damb era loteria de Nadau deth 22 territòri, a potenciar e esténer era sua cul- de deseme, data propèra ara aparicion tura, a reflectir era sua activitat politica, d'aguest prumèr diari en aranés. Mès, en economica e sociau e a estretir, des dera tot cas, as aranesi ja les a tocat eth gròs peculiaritat pròpia aranesa, es laci de co- perque era notícia d'un nau miei de comu- nicacion deth diari.

d'èster extremadament positiva entara vida Damb era aparicion d'ETH DIARI, er sociau, politica, culturau, economica, etc. aranés artenherà ues granes còtes de d'aguesta part de Catalunya, ua part a on coneishements populars coma lengua, tant era convivència entre eth catalan e er laguens coma dehòra, e eth degan deth aranés ei tanben un element de cohesion en- Col·legi de Periodistes de Catalunya se tre es sòns poblants. E resulte evident congratule deth papèr des periodistes que qu'un miei de comunicacion pensat e es- trabalharàn cada dia entà aumplir eth concrit en ua d'aguestes lengües que i convi- tiengut des planes deth nau diari, e uen, esdeven ua pèça clau entara normali- qu'auràn part ena normalisacion dera len- sacion deth sòn usatge quotidian, en aguest gua, non per èster minoritària, mens re- cas, dera lengua que precise un gran spectada e estimada pera gent que la parle supòrt.

Ath delà der aspècte estrictaments lingüis- Per totes aguestes rasons e per d'autres que tic, en un moment en quau era globali- poiriem nomenyar, desiri ua plan longa sacion informatiu ei ja un fenomèn vida a ETH DIARI e encoratgi as sòns re- non se pòt arturar, en qué es mejans cada sponsables a edità-lo damb eth major rigor viatge pèrdent es sues termières de difusion e professionalitat. Sò segur qu'ac haràn e, e en quau un hèt de quaussevolh cornèr atau, es aranesi e eth corròp de catalans ne deth mon ei notícia immediata entà auti gessaram beneficiats. ■

continents, era aparicion d'un miei qu'a Salvador Alsius, Degan Col·legi de Periodistes de Catalunya.

fòrça temps, es planes setmanaus der pecularitats istoriques der Aran. En "Avui" en lengua aranesa an estat ex- emple e revulsiu en tota Catalunya. Qu'ara ua comunicacion d'aguest tip se pogue establir des deth madeishi Aran e diàriaments ei un progrès e, coma è dit adès, un luxe. Progrès e luxe meritats, que exigissen esforç e contunhitat, condicions que non an de mancar pr'amor qu'an estat presentes e decisives en totes es granes reali- sations araneses.

Un nau diari ei ua auta possibilitat de comunicacion e de libertat. Un nau diari aranés, ath delà, ei ua mani- festacion d'autenticitat e de firmes conviccions. Es qu'ac hèn, ac hèn e ac contunharà hent, Catalunya a, des d'ara, un auta motiu entà èster orgul- hosa d'aguest petit bocin de pàtria qu'a en còr deth Pirenèu. ■

Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya.

President deth Parlament de Catalunya

Era mès corau enorabona a ETH DIARI e a toti es aranesi que, a compdar d'ara, an ara sua man era escadença de recéber era informacion ena sua lengua, en aranés. Darrèr d'aguest ahèr non i veigui mès qu'elements positius. Eth man- teniment dera lengua pròpia ei çò mès evident, ath quau cau higer era aparicion d'un nau diari, damb era contribucion evidenta que compòrte en encas- tre deth periodisme. Era ampliacion dera aufèrta ei, en un principi, estimulanta entad aqueri qu'an arribat e qu'an tra- pat eth sòn pròpi espaci, mès tanben entà toti aqueri diaris qu'enquia ara an estat es trans- missors dera informacion ena Val d'Aran.

Ei de besonh poder liéger es notícies en aranés, mès damb açò non n'i a pro. Cau, ath delà, qu'era informacion sigue sufis- enta, rigorosa e completada damb es pertinentes analisis dera actualitat que permet eth format dera premsa escrita e qu'ei, segontes jo, eth valor mès costós que manque en d'auti mieis de comunicacion que son mès rapids mès tanben efimèrs. Eth diari a d'èster esturment de reflexion entà lectors dehòra de hèr coneisher era estricta actu- alitat. Eth "plus" en qué se base



er èxit d'un títol, era qualitat dera informacion, ei tanben era iden- tificacion deth lector damb es opinions e era qualitat des articles deth hons que contribuïssen a en- riquir eth potenciaciu deth diari. Es diaris d'estienuda comarcau an, a mès, ua auta vertut que voleria remar- car. Son ua hèt importanta d'informacion entà professionals dera premsa, tant des redactors, coma des articu- listes. Eth bastiment d'un diari en aranés ei ua oportunitat immielhorabile entà que dominen agesta lengua e vòlen dedicà-se ath periodisme. Auràna era ocasion de participar activaments ena realisacion d'un estimulant projecte e, tanben, s'auràn d'encarar as rèptes que supausen daurí-se ath mercat. Non ei un travall facil totun ei attractiu.

Vos desiri a toti, trabalhadors e responsables d'ETH DIARI, e as lectors, un gran exit e molti ans de vida ad aguesta naua empresa editoriau. ■

Joan Reventós i Carner, President del Parlament de Catalunya

EDITORIAU (Contunh/Ven dera portada)

Pacte nacionau entà un diari en aranés

Quauqui d'aguesti eveniments que vau era pena de comentar, entà acabar de delimitar er *espaci d'actuacion* d'ETH DIARI.

Perqué, a despiet que les desplagui a quauqu'uns, ETH DIARI ei bera causa mès qu'un simple diari. Ei e serà ua forta **airina de normalizacion lingüistica**; ei e serà ua airina que vò collaborar -evidentament tamb es profesionaus des auti mieis- entà assolidar un **espaci informatiu aranés professionau**; e qu'e e serà ua **plataforma culturau e de comunicacion plura** a on totes es tendéncias e sensibilitats i poderàn díder era sua opinion, en ua actitud que garantizarà era independéncia deth diari.

En definitua ETH DIARI en tant que miei de comunicacion sociau se calarà en tota era societat civiu d'Aran entà apregondir era democracia en país. E açò ac haram des de a on mòs tòque d'ua forma naturau, ei a díder des deth camp informatiu.

Mès que cau deishar clar des deth prumèr dia qu'ETH DIARI non hè ne harà politica. Non èm eth diari de Convergència deth sindic Barrera, ne eth diari d'Union der alcalde de Vielha, ne eth periodic d'Unitat deth baile Medan, ne deth senhor Cardona, ne deth senhor Vidal. Non èm de degun e qu'èm de toti. Aguest serà eth secrèt dera perviuènça d'ETH DIARI: non èster de degun -tot e qu'expresse ua linha editoriau- e collaborar activament, encara que si que d'ua manerà modèsta, entà assolidar es

drets nacionaus d'Aran.

Ar actuau Conselh Generau d'Aran li còste d'enténer era naua dinamica dubèrta tamb era aparicion d'un nau diari. ETH DIARI non ei pas era responsa ath suplement *Aué* que se hè enes dependéncias deth Conselh. Sustot perqué era implicacion des qui hèm ETH DIARI tamb era empresa catalana qu'edite er *Aué* siguec e serà de totau supòrt, tot e que pera operacion *Aué* mos trapam en ua flagranta paradoxa. Non sindic Barrera, ETH DIARI non ei pas eth diari dera oposicion; tot e que vosté non ac sàpie, ei eth sòn diari. Atau coma deth baile Calbetó, qu'a despiet qu'en un prumèr moment s'engresquè tamb era idia, pr'amor qu'atau es sòns gesserien ena premsa, çò que segontes era sua opinion li remien es partidaris deth senhor Barrera, ara resulte qu'ei un des alcaldes dera Val que mens comprén ce que represente aué en dia un diari escrit en aranés, qu'a despiet de hè-lo ua empresa privada ei pas un ahèr com ua peishateria o ua botiga pre-mamà, qu'ei ua activitat economica tamb ua gran componènta de servici public e qu'es propries leis fiscaus e administratives reconeishen aguesta componènta sociau dera premsa e li balhen un tracte singular. Mès qu'ath delà d'açò, ena actuau etapa istorica dera Val d'Aran, hèr un diari en aranés aurie d'auer eth reconeishement d'ua activitat d'interès nacionau o d'interès culturau com es que reconeish eth govèrn espanhòu, eth francés o

era Generalitat de Catalunya. S'eth Conselh a traspassades es competéncies de cultura, a tanben traspassades es competéncies de supòrt ara premsa escrita, obviament es de normalizacion dera lengua e a mès era potestat de dar acreditacions des que se nomenen: *activitat declarada d'interès cultural*. Mès tanben es ajuntaments, en sòn airau d'actuacion -en tot seguir eth principi europeu dera subsidiarietat- an poder tà balhar acreditacions d'aguest tipe; er alcalde que non ac hèisque ei perqué non vò o non enten eth papèr dera administracion locau entara normalizacion lingüistica dera aranés.

Era auta oposicion deth pais, es partidaris der alcalde Medan, a vist ETH DIARI tamb certà simpatia; seríem uns desarregraldi se non dídessem que mos auem sentit desiradi e suenhadí. Mès que tanben eri saben que sense documentacion, sense donades autentificables e que se poguen contrastar posteriorament, serà malaisit qu'ETH DIARI hèisque eth prètz-hèt. ETH DIARI non ei pas ne serà un huelheton o pandòst dera oposicion, sigue era quina sigue aguesta.

Toti aurien d'enténer qu'ETH DIARI serà ua plataforma informatua escrita en Aran, a on se darà mès importància ath dia a dia dera nòsta societat civiu qu'ara activitat oficiau dera nòsta classe politica.

Vos demanariem a toti -lectors, acompañants, expectanti, desconfiadi, critics e opositors-

ETH DIARI



ETH DIARI numero 0. octubre 1998

que mos ajudessetz a trobar un estil de periodisme que convidi a toti ara lectura dera premsa en aranés e qu'ath delà potèncie eth costum d'anar tara botiga a crompar eth sòn diari escrit ena sua lengua.

ETH DIARI ei un esbòç tamb vocacion de projècte collectiu, **perqué er aranés mos amasse a toti**.

Porque el aranés nos une a todos. Izan ere, aranierak batzen gaitu guztioak. Perqué l'aranés ens uneix a tots. Porque o aranés únenos a todos.

Sans: "Felicitacion enta ETH DIARI"

Era possibilitat d'auer ua publicacion diària, d'àmplia distribucion, en aranés, ei, des deth punt d'en-guarda de difusion dera lengua, fòrça important; absolutament trascedent. Ei atau que desiri qu'aguesta publicacion sigue un exit e que contribuisque ara promocion dera lengua pròpia e oficiau dera Val d'Aran.

Jusèp Loís Sans Socasau, Coordinador dera Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés deth Conselh Generau d'Aran.

Secretari Generau dera Comunitat de Trabalh des Pirèneus

Era notícia dera aparicion d'ua publicacion periodica en aranés ei per part dera Comunitat de Trabalh des Pirenèus (CTP) un motiu de gran satisfaccion. Un aute viatge se demòstre qu'eth Pirenèu ei viu e qu'es sòns très diferenciacions son potenciats entà esvitar era pèrta d'aqueres causes que mos arraïtsen ad aguestes montanhes e que mo'les hèn a estimar.

Era Comunitat de Trabalh des Pirenèus ei un organisme creat er an 1982 pes quate comunitats autònòmes espanholas (Catalunya, Aragon, Navarra e Euskadi), pes regions franceses d'Aquitània, Meddia-Pirenèus e Lengadòc-Rossellon, e per estat d'Andòrra. Era Comunitat neishec entà artéñher solucions coordinades en interès comun des sòns membres en tot dar prioritat a tot aquerò qu'apròprie as collectivitats que la compausen coma tanben as projectes concrets, factibles e federadors.

Ei grani objectius dera Comunitat de trabalh des Pirenèus son: 1) er estableiment e melhora des comunicacions e es transpòrts que faciliten era cooperacion a toti es nivèus en tot facilitzar era permeabilitat des Pirenèus e era melhora des relacions entre es comunitats que la cons-

tituïssen hènt-la mès estructurada. 2) Eth desenvolopament permanent des Pirenèus, eth massís pirenenc ei, sense dubte, eth bigàs dera politica interregionau, se ben era accion dera CTP s'esten per tot eth territori a on i son es membres que ne formen part. Atau qu'es accions concertades entà un desenvolopament raisonable dera montanya se concréten principi-paument ena cadià. 3) Eth desenvolopament d'escambis culturals sustot a compdar der aviatge comun as des collectivitats membres, damb era finalitat d'afavorir eth coneixement mutu, realisant activitats adreçades ath public en generau e ath public especialisat.

Atau donques calerà higer era aparicion d'ETH DIARI ara importanta quantitat d'accions qu'an lòc en Pirenèu en prò deth sòn desenvolopament e dera reafirmacion dera sua entitat e des très diferenciacions de cada endret. Era mès sinzèra enorabona dera Comunitat per aguesta iniciatiua, que ben segur aurà er èxit que se merite en benefici dera Val d'Aran e des aranesi.

Felicitats e per molti ans!

Pere Roquet e Portella Secretari Generau dera Comunitat de Trabalh des Pirèneus.

CARTES ATH DIRECTOR

Sr. Director

Vos envii aguesta carta entà hèr veir era mala organisacion dera biblioteca de Vielha. Entad açò qu'em referisqui concretament ath hèt que se hèsquin exposicions ena madeisha biblioteca. Tamb açò me demani: a on mos cau anar as estudiants pendent es dies que demore dubèrta era exposicion? Donques resulte que per decision de quauquarrés, pendent es exposi-

cions es estudiants non auem dret ne a un lòc entà trabaixar e poder consultar libres. Jo en tant que abituau usatgèr dera biblioteca demanaria que cerquesssen un autre lòc entàs exposicions, e non vau era excusa de díder que non i a lòcs a on hèles, pr'amor qu'er ajuntament a fòrça locaus e d'auti lòcs a on podé-les hèr.

R.M.N.



ETH DIARI vos daurís a toti es sues planes, pr'amor qu'auetz ua **via rapida** entà quinsevolha informacion, demana, critica, reflexion o denòncia entà que pogue arribar leugèraments ara redaccion deth diari. Aguesta via ei **ERA LINHA CAUDA D'ETH DIARI**. Ua secció a on se recuelheràn, se cau, se contrastaràn e, se son d'interès generau, se publicaràn es quèishes des nòsti lectors.


973 641772




AJUNTAMENT
DE
BOSSÒST

ER AJUNTAMENT DE BOSSÒST
SALUDE ETH NEISHAMENT
D' ETH DIARI E LI DESIRE FÒRÇA EXIT
ATH LONG DERA SUA EXISTÉNCIA.

**FINCAS
“EDELWEISS”**



FERRAN PEUS I SERRA
Tels.973 / 64 42 13 – 64 53 10
Telefax 973/ 64 40 60
25598 BAQUEIRA-BERET
VAL D'ARAN



I.S.D.
Informàtica i Sistemes Digitals, S.L.

Tel.973281721
Fax 973281218


Avda.Madrid, 34
25002 Lleida

- **FOTOCOPIADORES**
- **IMPRESSORES INYECCION**
- **IMPRESSORES LÀSER**
- **FAX INYECCION**
- **FAX LÀSER**
- **SISTÈMES DIGITAUS**
- **ACCESSÒRIS E CONSUMIBLES**

...Consultatz-mos sense cap compromís,
auem era solucion entara sua oficina



VOS DESIRAM
UN ERÓS
IUÈRN DE
NHÈUS E ESQUÍ



**COMITAT D'AFRAIRAMENT
OCCITANO-CATALAN (CAOC)**

CAOC *Delegacion*
en Aran/ ALMOSC
CAOC Barcelona
CAOC Foix
CAOC Bordeus

Des Banhs s/n
Providència 42
35 Barri Planissolcs
39 Arrua Denise

Les 25540
Barcelona 08024
Foix 09000
Bordeus 33300

Telf.619294159
Telf.932843634
Telf.561655555
Telf.556290298



Eth Consòrci Torisme
Val d'Aran da era
benvenguda a
ETH DIARI e li
felicite en aguest
primer numerò en tot
desirà-li ua longa vida
informatiu e tot tipe
d'exists.

TAULA REDONA SUS ETH TORISME

Prumèra part: er encastre generau.

Batalla, Sanllehy, Abadia, Buil, Campà e Cerveró polemisen en un excitant debat sus torisme, hèt ena redaccion d'ETH DIARI.

Pendent fòrça dies s'aue premanit era fòrça anotacions ath delà de prumèra Taula redona de debat qu'organisa ETH DIARI. S'aue sajat d'artéñher un equilibri entre es participaires convocadi, entà ta informacion mos a servit aufrir as nòsti lectors es opciones des diuèreses sensibilitats en politica toristica e de pais, produsim en aguest numerò qu'aué influïssen en sector.

Era prumèra baisha siguec era deth baile de Vielha, Jusèp Calbetó a qui s'aue convidat com a president deth CITVA. Un còp excusat non iaguec manèra de que enviesse un substi-

tut. Era dusau nauetat ei qu'eth conselhèr de turisme deth Conselh Generau venguec acompanhat, ath delà deth sòn coordinador de torisme, a qui s'aue convidat, d'un assessor personau: er exdirector generau de turisme dera Generalitat de Catalunya, professor dera escòla de negòcis ESADE e president d'ua assessoria catalana de marquèting e finances, senhor Josep Cerveró. Era redaccion d'ETH DIARI demorec estordida peth hèt que, sense èster convidat ne avertir dera sua venguda, apareishèsse aguest elegant tecnic dera politica toristica. Era presència der autoconvidat mos desbastic es fins equilibris e pactes d'aqueri a qui s'aue convidat. Òbviament a ETH DIARI toti ei benvengut, e mès se sap de letra.

Sies influents personatges deth sector toristic: eth Conselhèr de Turisme deth Conselh Generau, Joan Batalla; eth President deth Grèmi d'Otelers, Emilio Sanllehy; eth Director dera Escòla Aranesa d'Esquí, Joan Abadia; eth tecnic de Baqueira Beret, Roberto Buil; eth coordinador de turisme deth Conselh Generau, Miquel Campà e er assessor Josep Cerveró partipèren ena taula redona qu'en un principi s'aue nomenat: *Taula redona sus era projecion toristica dera Val d'Aran*, mès que dempus siguec sustot ua taula redona sus eth torisme en generau.

Joan Batalla: Jo sò politic

Emilio Sanllehy: Me dediqui ara politica empresariau. En ambit privat sò d'un partit politic

Roberto Buil: Sò tecnic de turisme que trebalhe en ua empresa privada qu'ei Baqueira Beret

Miquel Campà: Trabalhi en ua administracion publica. Non sò politic perque non è anat à ues eleccions. È eth cague de coordinador tecnic d'un airau concret.

(as nòsti lectors les cau saber que Campà s'estreue, pr'amor qu'ère eth prumèr viatge que participa en un debat public en Aran)

Josep Cerveró: È estat en politica, mès que sò aciu en tant qu'assessor tecnic

Joan Abadia: Se m'a convidat com a director que sò dera Escòla d'esquí, mès que desiraria parlar en tant que particular.

Coordinador: Era politica toristica l'an de hèr es politics o es tecnicos?

Batalla: Es politics tamb era coordinacion des tecnicos.

Se gravèren mès de dues ores de debat, lèu ua auta ora se seguic en forma de tertúlia. Pera Sanllehy: Ua causa non va desseparada dera nòsta part representèc un gran prètzhet, tamb auta. Quan auia cargues politics, es tecnicos



De quèrra a dreta: Buil, Sanllehy, Abadia, Campà, Conselhèr Batalla i Cerveró.

sonque ena sua prumèra part: sonque ena sua prumèra part: sonque ena sua prumèra part:

tostemp me demanauen que me definís, qu'eri ja haren eth sòn traball segon ce que jo aterrièisse com a politic. Eth politic ei qui a de

definir es politiques. Es tecnics an de trabalhar entà qu'aguestes politiques se hèsquen.

Non podem pas estar en ua tecnocràcia.

Relacions administratiuas e empresaris

Batalla: Era Val ei pro petita entà que toti pogam anar amassa, a despiet des possibles divergencies politiques de cadun, qu'ath delà son plan respectables. Era melior manèra ei anar un shinhau amassa entre totes es forces o grops desparièrs que i age. Qu'ei era unica manèra de tirar tà deuant. S'aciu eth politic ditz ua causa e ar empresari non li va ben, donc s'a enganhat eth politic.

Sanllehy: Sò d'acòrd tamb Joan en hèt que, evidentament cau cercar eth maxim de consens possible entà qu'es politiques dera administracion e es empresariaus vagen eth maxim possibile dera man.

Coordinador: Eth ciutadan se demane s'es administracions, tant es nacionaus -açò ei eth Conselh Generau- coma es locaus van amassa

en tèma deth torisme o ben i a bèth divòrci. I a politiques parallèles o son contradicòries, o i a sonque ua politica toristica ena Val?

Cerveró: Deth punt d'enguarda academic, aguest ei un des pògui sectors a on era intervencion publica e privada son completament besonhoses, e açò ei demostrat en totes es facultats universitàries. Eth problema ei que cada grop hè era sua politica e era Val a de besonh ua politica d'intervencion conjunta tamb totes es administracions, toti es empresaris, es trabalhadors, es sectors parallèles e es sectors complementaris. Ena Val d'Aran, pera sua dimension, açò se pòt hèr e qu'ac cau hèr. Èm en aguesta fase. a viatges i a ua politica toristica luenhada des ciutadans -en un sens generau-, alavetz eth futur se presente com ua amassada des petits; eth sector a d'anar amassa pr'amor qu'eth sector toristic -exceptada Baqueira- ac a de besonh. Cau agropar as petits otelers, es qu'an restaurants, botiguers, etc. Per açò ei important eth Grèmi, amassa tamb es administracions e eth Conselh. Aguesta ei era clau; s'ac hèm atau era Val d'Aran aurà un exit fabulos, senon perderam un potenciatu plan gran.


(continhe pagina 17)

CONCORS DE NADAU d'ETH DIARI.

Damb era collaboracion de

Nadal
+ CAVA +

GRAN PRÈMI D'UA DIMENJADA EN PENEDES
ENTA DUES PERSONES, ENA PROPIETAT NADAL
A ON SE GRAVÈC "Nissaga de poder" de TV3.



BASES DETH CONCORS

PARTICIPACION: Sonque cau enviar es responses deth questionari tarà sedènca d'ETH DIARI: carrer Doctor Manel Vidal, locau numerò 5. 25530 Vielha. Vos cau méter ena engolòpa Concors de Nadau. Ath delà vos cau higer es següentes dades: cognoms, nom, DNI, adreça, CP, populacion e telefon.

PLAC DE RECEBUDA DES RESPONSES: Eth plàc acabarà eth dia 8 de gèr, data a compdar dera quau apareishera cada dia ETH DIARI.

RESPONSES: Ua madeisha persona sonque pòt enviar un questionari. Tostemp se considere valid eth prumèr que s'age recebut.

DIA DETH SORTEG: Se celebrarà eth dia 12 de gèr de 1999.

PRÈMIS:

Sonque i accediran ath sorteg es personnes qu'agen contestat correcàments totes es preguntes.

ES GUANHADORS:

Eth prumèr prèmi serà comunicat per carta certificada. Es 20 guanhadors deth sorteg de caixa magnum receberàn es ampollhes direccàments en casa.

CADUCITAT:

Els prèmis caducaran as 60 dies dempués d'auer recebut era notificacion.

REMERCAR:

1- Ne Caves Nadal, n'ETH DIARI s'obligaràn a dar informacion vinculada as responses deth concors.
2- Es participaires vinculadi directaments damb Caves Nadal e damb ETH DIARI non an dret as prèmis.

PREGUNTES

1. Quina densitat de plantacion aproximada acostumen a auer es vinhes deth Penedès?

- mès de 10.000 soca/ha
- de 2.000 a 4.000 soca/ha
- mens de 500 soca/ha

2. Coma ne diden en Penedès as huelhes dera soca/pè?


- Foliola
- Vedilha
- Pampo

3. Què ei eth grilhatge?

- ua cistalha de vim que servís entà trans portar ampollhes.
- era estructura de hiu de hèr que ten eth tap de soro
- ua machina entà tapar

4. Quin ei eth simbèu qu'identifique eth Cava e ei gravat en tap de soro?

- un auet
- ua circonference
- ua estèla de quatre puntes



5. Per qué Caves Nadal adòpte er encaishat des ampollhes en posicion vertical?

- perque es ampollhes aucupen mens volum
- entà esquivar qu'era etiqueta e eth collet se maumeten
- pr'amor que dempués de tres ans d'estudis, observam ua melhor conservacion des propietats deth Cava e un melhor comportament deth tap de soro.

Floristeria FLORSTIL



SERVICI "INTERFLORA"
Lliuraments a domicili

Pas d'Arrò, 23-C
Telefon/Fax 973 640188 25530 VIELHA



IMPRESSION DIGITAL/OFFSET

plaça Pas d'Arrò local 4 (ath cant der Espitau)
telefon 973 640885 fax/telf. 973 642937

BONES HÈSTES !



materiau oficina escolar

còpies en nere e color

*articles de hèsta

(Nadau-hèstes majors-cotilon)


enquadernacions

papèr continu

sagèth, goma e servici fax

plastificacions

**ER AJUNTAMENT
DE LES
FELICITE A
ETH DIARI E
DESIRE A TOTI ES
LECTORS
UN ERÓS AN
NAU.**



**ER
AJUNTAMENT
DE
CANEJAN
DESIRI A TOTI
UN ERÓS AN
1999**

**ERA
ASSOCIACION
ES
CORBILHUÈRS
DE
LES**



**VOS DESIRE
BONES
HÈSTES DE
NASDAU
E UN ERÓS
AN NAU 1999**



Diputació de Lleida

**ERA DEPUTACION DE LLEIDA
SALUDE ERA APARICION
D'UN NAU DIARI E PROFITE ERA
ESCADENÇA ENTÀ DESIRAR A
TOTI ES ARANESI
BONES HÈSTES.**

TAULA REDONA SUS ETH TORISME

Sanllehy: Harè un elògi entar actuau Consell. Abantes non i auie politica toristica. Aguest govèrn, tamb eth que pogui discrepar, aumens saja d'amiar entà deuant ua politica toristica. Non digui s'ei era mielhor o era pejor; abantes non n'aiem, exceptades causes puntuauas, plan voluntaries deth CITVA, deth Grèmi. Entengui qu'aguest govèrn hè un esfòrc entà auer o dessenhau ua determinada politica toristica; dempués, se vòlen, pòden entrar ce qué ei o non n'eis, o s'auria d'estar ua auta. Eth mèn elògi, vist des deth Grèmi, ath prètzhet que hè eth Consell Generau ei aguest.

Campà: En tot seguir era linha de teorizacion de Josep Cerveró, e en generau -que non ei eth cas dera Val d'Aran, qu'ei eth contrari- er aspècte toristic ei considerat mès com un fenomèn economic que pas com a sector toristic. A viatges i a era sensacion de que beth dia eth torisme se mos acabarà, com se aguest sonque sigue un *boom* des ans 60 e que dilhèu s'acabe. Es tecnics de cèrta qualificacion, tant deth govèrn catalan com espanyòu, se planhen de pressupòsti plan amendrits, de pòga prevision a long tèrme, d'actuacions urbanistiques contràries ath sector -parli en generau, non dera Val.

Abadia: S'a parlat d'un possible èxit dera Val, d'un potenciu d'aguesta; s'a parlat dera politica toristica dera Val. Creigui que non i a uns objectius. Non sai pas a on volem arribar. Quini son es nòsti objectius: politics o toristics. Se volem guanhar en tant que politics, entà tostemp, alavetz haram causes que non son objectius toristics, que son d'auti objectius. Era Val d'Aran comencèc eth torisme per uns motius: perque non i auie arren, calie crear uns lòcs de trabalh entà qu'es sòns abitants se i quedesssen. Ja l'auem artenhat aguest objectiu. E despassat. Curbís eth trabalh dera gent dera Val e dera que ven de dehòra, tant en ostiu com en iuèrn. A on s'acaba? Tà on arribam? Açò non ac a dit arrés.

(I a ua excitacion generau)



Batalla: Jo ac è dit publicament.

Coordinador: Se beth un ditz que i a politica toristica, vò díder que i an objectius toristics.

Sanllehy: È dit que sajàuem de méter en funcionament ua politica toristica, a compdar d'aciu podem discussir quina ei.

Tèma lordères

Sanllehy: Voi discrepan dera introduccion qu'a hèt Joan Batalla quan a dit qu'eth non volie saber arren des lordères. Un viatge me proposèc d'estar en sòn lòc; jo volia èster seigut en totes es taules.

Batalla -en tot lheuar era veu-: Tu ès mielhor politic que jo. Se guanhes o non guanhes ei ua auta causa.

(eth coordinador demane as tertulians se se dan còps de pè per dejós dera taula)

Sanllehy: Joan, tamb tu auem ua desparièra opinion. Tamb aguesta possibilitat d'estar responsable de torisme jo me portaria com era 'quèra'; voi èster en totes es amassades: sanitat, seguretat, lordères... voi èster en totes.

Batalla: T'auràs de presentar entà sindic.

Sanllehy: Non, voi èster present e discutir, non pas manar. Sonque auem ua indústria e tota era mos afècte. Se jo m'enfadi peth tèma des lordères non ei entà embarrassar. Simplement perque me vien es clients en casa e me diden: "a vist quina vergonha, èm passat a veir un otèl de 4 estèles e es lordères èren en solèr". Per tant, açò des lordères afècte ath torisme. Non vau a díder qu'açò non ei pas deth mèn encastre, eth torisme mos afècte en toti es aspèctes.

Batalla: Tà deishar prèst eth tèma des lordères, i an d'auti consellhers d'aguest ahèr en Consell.

Sanllehy: Açò afècte ath torisme.

Batalla: Aué parlam de torisme, es lordères ja ei un tèma que ven de luenh. Ei bon de hèr memòria: rebrematz coma èrem hè dus ans.

Coordinador: I a politica toristica? Òc o non? I a uns objectius toristics marcadi? Òc o non? Èm mielhor qu'abantes?

Batalla: Jo digui òc a toti aguesti interrogants.

Sanllehy: Creigui que podem díder que i a ua determinada politica de promoción toristica, mès que manque ua politica toristica. Se vedem eth torisme com a ua unitat integrat, de tot açò que parlàuem. Gessem ara venta, fantastic!, mès non escampam tà casa.

Batalla: È sajat pendent tres ans d'escampar tot "eth bacalhà" entà casa. Non pòs díder açò.

Sanllehy: Escampar que digui! (se referis as lordères)

Batalla: S'an hèt amassades.

Sanllehy: Ath producte toristic tamb eth que nosati mos aumplim era boca li'n didem producte de qualitat, qu'auem es mielhors clients...

Batalla: Jo non è dit jamès tot açò en tant que consellh.

Sanllehy: Non t'acus pas a tu. S'ac personalisam l'auem fotuda.

Batalla: Politic!

Sanllehy: Parlam en generau. Un des problemes grèus: es infrastructures, es carreteres, es apartaments qu'auem son es que maumenten un producte de qualitat. Auem ua posicion de marca guanhada, mès eth Consell, es ajuntaments e possiblement es empresaris baisham era guàrdia en quaqui punts e maumentem eth producte toristic. Joan, se non ac vòs veir. È un petit negòci de restauracion e es clients m'expliquen causes.

Batalla: Guaire deth volum toristic dera Val va entara tua casa, demani.

Buil: Jo ce que creigui ei qu'enquia non hè guaire, coma ditz Emilio, non i a auut ua politica toristica. Toti es empresaris ena Val son en ua grana majoria toristics o ben son relacionadi tamb eth torisme. Enquia non hè pas guaire non s'auie hèt politica toristica, a estat cada empresari qui a sajat de mielhoren eth sòn negòci. En aguesti cassi, aciu e en d'auti endrets toristics, prumèr son es empresaris e es òmes de negòci e dempués es politics. I a pas massa fautes grèus, mès es politics aurien d'estar mès auançadi e guardar mès entath futur? Açò ei ua qüestio de mentalisacion de país, non guardam pas massa tath futur, mès lèu campam entà darrèr. Sonque constati que des de non hè guaire se pense -pr'amor dera competència deth torisme- que cau hèr ua politica toristica.



E coma didie Josep, ei imprescindible que i age ua unitat de critèri entre es empresaris e es politics. Es politics pòden pensar causes



qu'as empresaris les pòden gésser ben o non, les pòden o non interessar.

Abadia: E as qui non son ne empresaris ne toristes.

Buil: Es toristes? Es toristes vien perque se i trapen ben.

Abadia: Non vieràn se hèm ua mala politica toristica. Dejà s'a massificat e hèm es causes malament.

Coordinador: Vo'n datz compde que toti ètz d'acòrd? Tota era taula didet: prumèr, que i a politica toristica e segon, dilhèu aguesta non ei era que desiratz mès que i é. (ena grabacion s'entenen shebits e bèth crit)

Buil: Politica toristica des de hè pòc, abantes non. Eth sector privat mòi es politics. Sò d'acòrd tamb què es toristes an vengut tara Val d'Aran peth sòn atractiu, non pas per cap actuacion politica.

Cerveró: Eth motor dera economia ei der

empresari. Eth sector empresariau d'aciu, petit, a ordenat otels, restaurants e balles servis e da ua bona relacion qualitat-prètz. Coma qu'eth mercat ei cada viatge mès competitiu non n'i a pro tamb açò e alavetz i a d'intervier era administracion publica en tèmes de promoción -i ac pòt favorisar o damatjar- d'infraestructura, seguretat, transports... Tà qu'açò funcione ac cau coordinar entre es politics e es empresaris. Entà arténher es objectius cau saber ce que vò era gent dera Val d'Aran. Que açò non s'espiale, e que d'aciu cinquanta ans ena Val se i pogue viuer e guanhar sòs, cau non maumeté-la. Aguest ei eth gran risc, que la maumetam. Era culpa serà dera gent que i viu.

Enquia aciu era transcripcion literau de çò que se didèc. Dempùs se tractèrent tèmes puntuauas coma eth Palai de Gèu, Tuca, CITVA, Consòrci de torisme d'Aran, infraestructures e mès causes sus era arremassada de lordères. J-R.C-C.

UA VISION DERA DRÒGA

Tot soent parlam dera dròga e des sòns efèctes d'ua faiçon heireda, sense dà-mos compde d'aquerò que represente entàs personnes que i an queigut, e d'aquerò qu'an arribat a patir, tant eri coma es sòns familiars e amics, parli de toti aqueri que les entornegen. Era dròga non podie mancar ena Val d'Aran, en ua societat modèrna, trabalhadora e d'un naut poder adquisitiu. Èm ua petita comunautat a on toti mos coneishem, e a on ei mès facil qu'es problemes mos afècten, era dròga n'ei un d'eri.

Toti coneishem, encara que sigue per referéncias, es efèctes dera dròga, joeni emprenedors e trabalhadors que per quinsevolha circonstància (curiositat o temptation) s'engatgen e ara vedem coma patissen en tot esvitar aquerò inesvitabile quan un ja ei un adicte. Creigui qu'era dròga ei un hèt reau, non pas alarmant ena societat dera Val, e un problema qu'auem d'aparir entre toti, Autoritats, professors, pares e amics.

Entad açò que hè ara nòsta Institucion ena Val d'Aran, çò que mès me preocupe son es menors. Voi díder, aqueri joeni que van entar estudi e que son eth pèrvi dera Val. Mos cau esvitar qu'en aguesti lòcs d'ensenhamant i vagen personnes sense escrupuls, damb era "pèth d'anhèth" entà cercar ad aqueri joeni que se dèishen portar per condes o istoriòes inventades per aguestes personnes qu'ara fin non cerquen sonque eth benefici economic e hèr a pèrder es sòns futurs clients.

Non ei cap trufaria, e non cau adocir es efèctes dera dròga en tot díder se son dures o trendes, o se son de dessenh sense efèctes segondaris, es hèts demòstren que totes son perilloses e hèn dera persona un adicte sense voluntat.

Me cau remarcar era importància dera luta entà esvitar qu'es menors d'edat consumisken alcohòl e tabac, drògues qu'ara fin de condes creen ua tolerància que pòden portar ath consum de d'autres mès fortes. S'esvitam eth consum de quaussevolha sòrta de dròga arribaram ar èxit dera nòsta societat, ar èxit dera Val d'Aran.

Me cònsta qu'es Autoritats dera Val i son fòrça sensibilisades e prepausen ues conferéncias a toti es nivèus damb personnes experts, ath delà de collaborar bères personnes qu'an queigut ena drogodepenència e se n'an gessut dempués d'auer patit fòrça.

Bernardo Martín Sagrado
Tinent dera Guàrdia Civiu de Vielha

Aqueró que te demane eth còs:

**Pirinèus
Aventura
Torisme Rurau
Gust Naturau
Romanic**



Truca e receberàs eth catalòg "Gaudir Lleida"

9 0 2 1 0 1 1 1 0

PATRONAT DE TORISME DERA DEPUTACION DE LHÈIDA

www.lleidatur.es

Dera Plana ath Pirenèu, gaudiràs deth Torisme Actiu.

Ara
LLEIDA

Eth còs tac demane

“EN ARAN NON AUEM GOVÈRN”

denòncia dera oposicion per Medan.

Eth partit dera oposicion Unitat d'Aran convoquèc ua ròda de premsa entà defini-se publicament sus un variat cumul de problemes deth pais.

Redaccion
Vielha

Unitat d'Aran s'amassèc damb es periodistes deth pais entà defini-se sus era "preocupanta situacion ena quau se trape eth pais, sustot pera actitud der actuau Conselh Generau, pera manca de modèus de planificacion e desenvolopament e peth preocupant dese-quilibri entre es diuères zònes deth pais". Tres pesi pesants deth corròp Unitat d'Aran Emili Medan, Paco Boya e Joan Riu aneren explicitant eth diagnostic dera actuau situacion que son mès a prop des problemes, coma son deth pais e des problemes deth ciutadan miei, en especiau dera gent joena.

Era celebracion des hèstes

En un clima distengut, mès seriós, e dempús de celebrar es hèstes damb cava damb es professionaus des mejans de comunicacion, s'entèc en matèria. ETH DIARI gravèc mès de dues ores explicacions, entre comentaris a til pòc fin dera Convergència que governè deth pais, entre es diferents politics e pendent era exposicion conjunta, obviament nosati ne presentem un braçat de tot çò presentat.

“Non se creen que son govern, actuen coma gestors d'un Conselh Generau”

Aquesta siguec era critica prohonda ar actuau Conselh presidit peth convergent Barrera. "Gestionam eth Conselh sense era actitud de governants. Non an un modèu deth territori, ne de planificacion e pitjor, ne de pais". "Ath delà era sua gestion de problemes, de didec". E encara mès, hig fòrça viatges ei ignorà-les, e ei norma non defini-se jamès". "Quan un ei govern e s'ac cree, a de dider era sua, de marcar camin, d'auer naut valor deth pais deth nau projecte dera opinion, de debatir e a de hèt çò que sigue, en granja de peishi de Les". "Nosati des des intuicions municipals apostam pera diversificació deth pais. Ajam o non es competencies". Eth secretari generau d'Unitat d'Aran tanben se mostrèc preocupat pr'amor qu'eth Conselh quan se botge, coma per exemple entà parlar deth Palai de Gèu ac hè mès er estil d'ua Mancomunitat de servicis que d'un govern nacionau d'un pais damb ues singularitats equilibrat que compense era creishuda en extròpies. En cambi, per exemple en temes de clusiva deth sector toristic, e ath delà reequili-



cultura eth Govèrn acapare es competencies brant eth territori" traspassades e dèishe es ajuntaments aranesi

sense es madeishes competencies qu'eth Boya s'enfada "era piscifactoria ei ua inversió deth Generalitat compartis damb es sion, que da trabalh e ne darà mès. Ei ua ajuntaments. "Es ajuntaments aranesi non aportacion des de Les e des deth Baish Aran cultura, perque non i a convocatòries, tot e industriau tan prau". "Ja sabem qu'ei ua qu'es traspasi son assumidi peth Conselh". gota d'aigua ena mar de problemes mès ei ua "Non entenen que i a questions qu'ei melhor inversion de 2.000 millions". "Es que mos solucionà-les des der encastre municipau". "I criticauen ac hèn pera clara intencion de desan temes qu'eth Conselh, coma hè era Generau, pera manca de modèus de planificacion e desenvolopament e peth preocupant dese-quilibri entre es diuères zònes deth pais". Tres pesi pesants deth corròp Unitat d'Aran Emili Medan, Paco Boya e Joan Riu aneren explicitant eth diagnostic dera actuau situacion que son mès a prop des problemes, coma son deth pais e des problemes deth ciutadan miei, en especiau dera gent joena.

Eth desequilibri territoriau

Es contradiccions convergents e era piscifactoria

Sembla per part des politics que mos parlen, que i a ua certa recreacion de hèr veir es constantes contradiccions entre Convergència que governè deth Generalitat de Catalunya e "er espart, entre es diferents politics e pendent era til pòc fin dera Convergència que governè deth pais, obviament nosati ne presentem un braçat de tot çò presentat.

Er alcalde de Les ac dèishe clar, "son es dera

Generalitat d'union deth Baish e eth Centre Aran damb eth pòl d'atraccion qu'ei Baqueira a traürs qu'an de dera carretèra comarcau ei un problema. Ei dider ath Sindicat deth Baish e eth Centre Aran damb en ues condicions que provocaràn qu'era dic Barrera gent se canse de vier entad aciu" que s'a falhat Un autè tèma presentat per Medan ei era en tèma des pòga sensibilitat e era pòga abilitat en çò que lordères. Eth hèr ara lengua. "Apròven ua naua lei deth Conselh de catalan e eth Conselh non ditz arren ath Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boya "a lonha e en Aran. Aquesti senhors i pòrtent Miei Ambiente dera Generalitat ena sua darrera

visita, aguec Francés Boya ac aclar: "açò sonque ac era aunestetat apariaram, se i a un cambi politic en Catalunya. Paco Boy



Generalitat de Catalunya

Aué, Escunhau e Casarilh e Canejan

● ● ● ● ● Damb era inauguracion d'aguestes depuradores, hem un nau pas en sanejament des aigües residuaus



Damb es depuradores de Escunhau e Casarilh e Canejan ia n'i a en Catalonha. 210 en funcionament e 66 en construccion.

Aue tractam, ja, eth 19,92% des aigües residuaus dera ribèra deth Garona e eth 74,89% de Catalonha.

Departament de Medi Ambient
Tel. (93)444 50 00 - Fax (93)419 75 47
E-mail. wsia@correu.gencat.es
Web a Internet. <http://www.gencat.es/mediamb>

Empresa que participa en proyecto



**OBRAS Y CONTRATAS
J. GUINOVART, S.A.**

ESCÒLA MUNICIPAU ESPORTIUA DE VIELHA-MIJARAN

Era Escòla Municipau Esportiu der Ajuntament de Vielha-Mijaran neishec hè sèt. Podem apreciar er aument tant en alumnes ans. Ath començament era nòsta pretension coma en equips participaires en competicion. Ère era d'estructurar pòga pòc ua escòla esportiu. Aguest aument ei progressiu e sustot ei eth tiua damb er objectiu de fomentar aguesta motiu de contunhar entà dabant damb er esforç practica e promocionar es esportes collectius e qu'açò supause. individuaus. Mès toti es qu'èrem en aguest ahèr auèm es dubtes de s'ac poiriem arténher. Era Escòla Esportiu se finance dera següenta Totun, eth pas deth temps mos hec a veir manerà: qu'eth pòble tanplan meritaue aguest esforç e, ei atau qu'a responut en tot consolidar un - eth 75% dera finançacion deth totau des projècte qu'aué en dia a ua base importanta despenes provien des quòtes trimesadères entà poder contunhar damb aguesti projectes (5.500 pts) que pagen es pairs pes tres ores setmanaus qu'a cada alumne, e 3.500 pts trimesadères entà despenes de desplaçament (tostemp mos botjam en autobús). Mès aguestes despenes son entàs alumnes damb era licència dera Federacion Francesa de Fòtbol. - eth 25% lo pague er Ajuntament de Vielha-Mijaran, e qu'ei entà despenes d'equipaments, material esportiu, collaboracion en esponsorisacion, eca... - cau remarcar qu'aguest an eth Conselh Generau d'Aran a subvencionat 250.000 pts. tòs desplaçaments dera Escòla de Fòtbol.

Ara, eth nòstre principau projècte ei consolidar eth nòstre trabalh diari e arténher uns equips apropiats entath volum d'alumnes damb eth quau trabalham. Es nòstres aspiracions esportives non van mès enllà de sajar qu'es nòsti alumnes acaben era sua etapa juveniu ena nòstra escòla damb uns coneishements tecnic e quate equips enes categories d'alevin, infantiu, cadet e juveniu.

Ath long des tres ans era Escòla de Tènis tra-balhe damb dus corròps: iniciacion e perfec-cionament. Aguest esport se pratique ena Sala Polivalenta de Vielha.

Era Escòla de Fòtbol complís enguan era cin-caua tempsada de competicion ena Liga Francesa deth districte Haute-Garonne Com-minges. Era temporada 98-99 ei era que mès equips de participaires a auut; an arribat a quate equips enes categories d'alevin, infantiu, cadet e juveniu.

Aguest ei eth resumit cronologic dera Escòla de Fòtbol:

Tempsades	num. d'alumnes inscrits	equips en competicion
94-95	39	1 (cadet)
95-96	52	2 (infantiu e juveniu)
96-97	65	2 (infantiu e juveniu)
97-98	76	2 (infantiu e juveniu)
98-99	99	4 (alevin, inf, cadet e juveniu)

OPINION

Aquerò que prumèr calie auer en compde entath bon funcionament dera Escòla de Fòtbol ère cercar er aument deth profit ena practica esportiu. Aguest aument mancaue pr'amor qu'era major part des activitats esportives que se hègen ena nòstra comarca èren periodiques, voi díder, distantes entre un dia e un autre de trabalh. Volérem, des d'un començament, trabalhar sus era base de 3 ores setmanaus e 1 ora de competicion. Sonque eth trabalh damb a metodologia coma aguest s'artent us'er alumne trè eth són talent (querò se l'a) en trabalh setmanau entà arténher es objectius previsti.

Juan Jose Crespo

Responsible dera Escòla Municipau Esportiu
Vielha-Mijaran




As Joeni

Quan me demanèren aguest article, reflexionè longament sus quin auie d'estèr eth papèr dera joenessa en nòste pòble. Tanplan que serie tot a fet facil de querir enes topics de tostemp: joenessa, futur, illusion... Paraules de grana trascendècia mès que tot soent sonque servissen tà aumplir discorsi e promeses que non se complissen jamès. Donc, que voleria èster just damb aqueri que poguen interpretar qu'aguestes linhes son de compromís damb aqueres generacions qu'aué premanissen eth són futur e ath viatge gèsten eth relèu d'aurer qu'aué èm ath servici des ahèrs publics. Eri seràn, sense cap dubte, es hemnes e òmes mès preparadi e ben formadi qu'auram agut en aguest país. E aguest, qu'evidentment non serà un merit sonque són senon tamben des pares qu'auràn destinat part deth són trebalh ad aguest répte tant important dera formacion des hilhs, a d'estèr un motiu de satisfaccion e ath madeish temps de comprois damb era tèrra e damb es sòns pòbles. Quin plaser ei tà toti es aranesi, veir un joen a qui auem vist créisher incorporà-se en nòste espitau tà hèr de mètge, en un burèu d'arquitectes o en tanti d'auti trabalhs qualificadi que mòstren eth grad de capacitacion d'aguestes naues generacion... E tanplan, aguest grad de coneishements ¿non auèm tanben de sabé-lo aprofitar enes ahèrs publics incorporant ad aguestes naues generacions en un trebalh tan preciat coma a d'estèr era melhora dera nòstra societat e era artenhuda d'aurer valors de justicia, solidaritat e tolerància... ? Sò des que pensi qu'a arribat era ora de començar a entener naues veus ena politica aranesa; era veu de

totí aqueri que ja an critèri sus ce qué les agrade e ce qué non les agrade d'aguet pais que bastim. Nosati, es qu'aué representam ua o ua auta opion politica, auem era obligacion d'escotà-les e de hèr a enténer es sues veus. Donc, que voi profitar d'aguestes linhes tà convidà-les a manifestà-se e a hèmos arribar eth són parèr. Era nòsta, maugrat fausses evidències , ei ua societat mancada encara de coesion social, damb imòntantes mancances en àmbit educatiu e culturau; non auem pro lòcs de trebalh qualificadi tad aqueri que, quan acaben era sua formacion e agen volantat de tornar, poguen accedir a un lòc d'accòrd damb era sua preparacion, Ne era possiblitat d'arténher era universitat ei un hét egalitarì tà totes es famílies araneses qu'an de destinar mès d'un milion de pessetes annaus tad aguesti ahèrs. Poderia segui enumerant questions que damanen encar deth trebalh de toti t+a arténher un futur millor. Totun, es qu'auetz un compromís mès dirècta damb aguest futur ètz vosati, es joeni, e des d'ací, en aguestes planes d'ETH DIARI, jo non voleria didé-vos paraules faciles ne hè-vos promeses vuedes, simplement vos convidi a participar activament entà hèr Pòble e entà hèr País. ■

Joan Riu Llonch

Portantveu d'Unitat d'Aran en Ajuntament de Vielha e Conselhèr deth Consell Generau d'Aran.




ENIGMISTICA MOTS EN JÒC SOLUCIONS ESVAGAMENTS

SAUSSÈR DE LETRES

	C			M
I	S	A	R	D
T		B		A L G A
T	A	I		
R	I	R		S
U	S	O	A	C
E	H	U	N	I U G A
I	O		G	
T	N	L		S O I
A	I	E		B
E			B	A
R			E	C

ETH CROTZAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	R	A	N	C	E	S	A		
S	E	B	R	A		N	A	R	A
A	N		R	U	R	A	U		V
D	I	M	I	T		P	T	P	E
A	O	U	I	E		A			N
I	N	I			S	O	R	A	G
A	T	R	A	H		S	A	B	U
R	E	T	B	A	S	S	I	D	
R	P	A	C	A		T			A
A	R	T	U	R	A		T	U	
I	U		A	V	E	D	A	T	
Z	A	R	I	P	I	R			



archiu istoric

ERA VAL D'ARAN E ETH PARLAMENT DE CATALUNYA

per Joan Colomines i Puig.

Pendent diuèrses legislatures (de 1980 enqua 1992) enes quaus sigüí deputat ath Parlament de Catalunya era Val d'Aran siguec protagonista beth viatge. Ara ne vau a descriuer dus fòrça importants.

Era prumèra siguec er an 1983 quan s'aprovèc era Lei 7/1983 de normalisacion lingüistica de Catalunya. Ua lei que comportèc lèu tres ans de gestion ena comission de politica culturau, e qu'iniciauments avec coma ponents a Marta Mata e a José González peth PSC, Xavier Folch e M. Eulària Calzada peth PSUC, Francesc Vicens e Marçal Casanovas per ERC, Anton Cañellas e J. Planasdemunt per UCD, eth deputat Hidalgo deth grup mixte e que pertanhie ath PSA, e Josep M. Ainaud e jo madeish en nòm de CIU. En aguesta ponència, que dempùs avec modificacions, en un inici i avec moments dificils, mès lèu perque era tendéncia ère anar tant enlà coma siguesse possible, e açò tostems pòt èster perilhós. Siguec dificil beth debat, didem-ne ideologic, coma siguec eth d'ensenhamant. E d'auti sigueren complicadi e que hègen referéncia a tèmes administratius e juridics, tás quaus agueren de bessonh de fòrça assessorats.

Un des temes melhors assessorats, e en plen deth Parlament aprovat sense discussio, siguec eth que conten eth títol V dera lei, titolat Dera normalisacion der usatge der aranés, que corresponie ar article 28.

En aguest article se definís er aranés coma lengua pròpia dera Val d'Aran e eth dret des aranesi de coneishé-lo e d'expressà-se-i enes suas relacions e actes publics. Eth Parlament decidic qu'era Generalitat de Catalunya, amassa damb es institucions araneses, auien de garantí-ne eth coneishement e er us normau, en tot impulsar era normalisacion. Se decidic qu'es toponims dera Val d'Aran aguessen coma forma oficiau era aranesa, e qu'eth govèrn catalan auie de proporcionar es mieis entà garantí-ne er ensenhamant e er us enes escoles dera Val, e as mejans de comunicacion sociau. Demori qu'açò s'age hèt. Coma a passat damb eth catalan, ena mesura de çò possible.

Jo pensi qu'eth moment d'aprobacion d'aguestes leis, per unanimitat, siguec un moment de grandesa. Entara Val d'Aran e entà Catalunya. ¿Coma podie Catalunya desbrembar, que volerie díder estofer, ua parla, ues costums, ues institucions, sense contradí-se?

Mès a on èren alavetz es institucions araneses, qu'auien de vetihar, damb era Generalitat, peth bon usatge der aranés? Siguec ena session plenària deth Parlament deth 24 de junh de 1990 ena quau s'aprovèc tanben per unanimitat de toti es partits representadi ena cramba catalana, eth projècte de Lei sus eth regim especiau dera Val d'Aran, que d'accòrd damb çò que conten era disposicion prumèra der Estatut d'Autonomia èren reconeishudes e actualisades es peculiaritats istoriques dera organisacion administratiua intèrna dera Val d'Aran en tot restablir eth Conselh Generau e eth Sindic d'Aran. Damb era aprobacion d'aguest projècte de lei se trincae un silenci de mès de dus cents ans d'ua institucion que se remonte ath siècle XIII.

Era lei auie estat trebalhada ena comission pes deputats Max Cahner, Celestí Sànchez, Pueyo, Colomer, Ganyet, Nualart, Martín, Casanovas e era deputada Pilar Busquets, qu'en plen deth Parlament acabèc era session damb un emocionat e emocionant parlament en aranés qu'entre d'autas causes didie: "Catalunya aué acabe de dar un exemple de respècte e generositat e comprension a tot eth mon. Damb açò, era Val d'Aran aué se convertís e, se determine en territori oficiau de çò qu'en sòn moment siguec ua auta grana cultura emparentada damb era catalana: Occitània. Ei eth mèn desir -e, supausi, tanben eth des aranesi- qu'aguesta lum qu'aué s'alugue des d'aguest Parlament, vos pogue enlumenar a toti es pòbles d'Occitània e, sustot, alugue en toti era fe, era esperança e fòrça entà trobar es camins que hèquen possibla era recuperacion dera vòsta identitat, qu'ei era nòsta, laguens des estats en qué vos trobatz".





Ei ua grana vertat implicita çò que diguec alavetz era deputada Pilar Busquets, e que dempùs siguec nomenada Sindica. Jamés cap govèrn der Estat a hèt a Catalunya, per impuls pròpi, ua propòsta semblanta. Non ac è dit entà retrèir mèrits ne entà activar quèishes, ac digui en auor ara vertat.

Encara i agueren mès causes en d'autas legislatures: ua moción sus autogovèrn dera Val; er esment rotunde sus er aranés en prumèr article dera Lei de politica lingüistica de 1998; era modificacion en article 294.2 dera Lei municipau e deth regim locau de 1987 sus eth coneishement der aranés enes concorsi de personau; e en contengut de totes es leis catalanes qu'implicitaments abasten era Val coma ua comarca catalana.

Aquesti sigueren es prumèrs passi. Ara vos tòque a vosati, aranesi e araneses, incrementar ua identitat qu'auie estat a punt de perdé-se. A vosati vos tòque er us e er enfortiment der aranés coma lengua pròpia e signe supràm de soberania d'ua petita patria, que serà tan grana coma siguec eth vòste esfòrc individuai e collectiu. Des de Catalunya jamès vos a de mancar ajuda. Enqua se beth dia siguesse eth vòste desir e es vòstes possibilitats er exercici ath dret ara autodeterminacion. Paraula.

CERCAM MASCÒTA ENTARA ASSOCIACION CULTURAU “AMICS D’ETH DIARI”

VOS PREPAUSAM 6 AMICS
AJUDA-MOS E ESCUELH ERA MASCÒTA
O DIBUISHA-MOS UN NAU AMIC



ESCRIU-MOS TÀ ETH DIARI:
Carrer Doctor Manel Vidal, locau 5
25530 VIELHA
O ENVIA-MOS UN E-MAIL:
vivenciaaranesa@ctv.es

AREA
GESTION IMMOBILIÀRIA

BON NADAU
E ERÒS AN NAU
1999.



Vos oferís es sòns servicis ena
promocion, bastiment,
venta e loguèr de:
 APARTAMENTS
 CASES ARANESES
 LOCAUS
 TERREN

Edifici Val d'Aran.
Carretera de Gausac 1-
locau 15
Tel./Fax :973 641073
E-mail:
areaasociados@interbook.net

